

Sadržaj

I

Uvod u fiziologiju: fiziologija stanice i opća fiziologija

1

Funkcijska organizacija ljudskog tijela i kontrola "unutrašnje sredine"

Stanice kao žive jedinice tijela	3
Izvanstanična tekućina — unutrašnja sredina	3
»Homeostatski« mehanizmi glavnih funkcijskih sistema	4

Homeostaza

Izvanstanična tekućina kao transportni sistem — cirkulacijski sistem

Podrijetlo hranjivih tvari u izvanstaničnoj tekućini

Odstranjivanje krajnjih produkata metabolizma

Regulacija tjelesnih funkcija

Razmnožavanje

Kontrolni sistemi tijela

Primjeri kontrolnih mehanizama

Značajke kontrolnih sistema

Automatičnost tijela

Dodatak

Temeljna fizička načela kontrolnih sistema

Literatura

2

3

4 Stanica i njena funkcija

4 Organizacija stanice

4 Fizička struktura stanice

5 Membranske strukture stanice

5 Citoplazma i njene organele

6 Endoplazmatski retikul

6 Golgijev aparat

6 Lizosomi

7 Peroksisomi

7 Sekrecijske vezikule

Ostale citoplazmatske strukture i organele	23	II	
Mitochondriji	24	Krvne stanice, imunost i zgrušavanje krvi	
Jezgra	25		
Jezgrina ovojnica	26		
Nukleoli	26	4	
Usporedba životinjske stanice s predstaničnim oblicima života	27	Eritrociti, anemija i policitemija	59
Funkcijski sistemi stanice	27	Eritrociti	59
Način na koji stanica uzima tvari — endocitoza	27	Proizvodnja eritrocita	60
Probavljanje tudihih tvari u stanici — funkcija lizosoma	29	Regulacija proizvodnje eritrocita — uloga eritropoetina	61
Sinteza i oblikovanje staničnih struktura u endoplazmatskom retikulu i Golgijevom aparatu	29	Vitamini potrebni za stvaranje eritrocita	63
Dobivanje energije iz hranjivih tvari — funkcija mitohondrija	30	Stvaranje hemoglobina	63
Ameboidno gibanje stanica	32	Metabolizam željeza	65
Gibanje cilija	35	Razaranje eritrocita	66
Literatura	36	Anemije	67
	38	Utjecaj anemije na cirkulacijski sistem	68
		Policitemija	68
		Učinak policitemije na cirkulacijski sistem	68
		Literatura	69
3			
Genska kontrola sinteze bjelančevina, staničnih funkcija i razmnožavanja stanica	39	5	
Geni	40		
Genska šifra	41	Otpornost organizma na infekciju — leukociti, sistem makrofaga i upala	71
Ribonukleinska kiselina (RNK) — proces transkripcije	42	Leukociti (bijele krvne stanice)	71
Sinteza RNK	42	Opće karakteristike leukocita	71
Glasnička RNK — »kodoni«	43	Razvitak leukocita	72
Prijenosna RNK — »antikodonii«	43	Zivotni vijek bijelih krvnih stanica	72
Prijenosna RNK	45	Svojstva neutrofila, monocita i makrofaga	73
Stvaranje bjelančevina na ribosomima — proces translacije	45	Sistem tkivnih makrofaga (Retikuloendotelni sistem)	75
Sinteza ostalih tvari u stanici	47	Upala i funkcija neutrofila i makrofaga	77
Kontrola funkcije gena i biokemijske aktivnosti u stanicama	48	Upalni proces	77
Genska regulacija	48	Reakcija makrofaga i neutrofila u upali	77
Kontrola aktivnosti enzima	49	Stvaranje gnoja	78
Razmnožavanje stanica	50	Neutrofilija uzrokovanja drugim stanjima osim upale	79
Umnažanje DNK	51	Eozinofili	79
Kromosomi i njihovo umnažanje	52	Bazofili	79
Mitoza	52	Agranulocitoza	80
Kontrola rasta i razmnožavanja stanica	53	Leukemija	80
Diferencijacija stanica	54	Učinci leukemije na organizam	80
Rak	54	Literatura	81
Literatura	55		

Imunost i alergija	83
Prirođena imunost	83
Stečena imunost	83
Dvije osnovne vrste stečene imunosti	84
Antigeni	84
Uloga limfnog tkiva u stečenoj imunosti	84
Pretthodna obrada limfocita T i B	85
Specifičnost protutijela i T-limfocita — Uloga limfocitnih klonova	86
Porijeklo velikog broja limfocitnih klonova	86
Mehanizam aktivacije limfocitnih klonova	87
Posebne značajke sistema B-limfocita — humoralna imunost i protutijela	87
Priroda protutijela	88
Mehanizmi djelovanja protutijela	89
Posebna svojstva sistema T-limfocita — Aktivirane stanice i »imunost posredovana stanicama«	90
Različite vrste T-stanica i njihove funkcije	91
Tolerancija stečene imunosti prema vlastitim tkivima — uloga timusa i burze	91
Cijepljenje	92
Pasivna imunost	93
Alergija	93
Alergija koja se javlja u normalnih ljudi: kasna alergijska reakcija	94
Alergija u »alergičnih« osoba	94

Literatura	95
----------------------	----

Krvne grupe, transfuzija, presadivanje tkiva i organa	97
Antigenost i imune reakcije krvi	97
Krvne grupe O—A—B	98
Antigeni A i B — aglutinogeni	98
Aglutinini	98
Proces aglutinacije u transfuzijskim reakcijama	99
Određivanje krvnih grupa	99
Krvne grupe Rh	100
Imuna reakcija na Rh-antigene	100
Drugi krvni faktori	101
Transfuzija	102
Transfuzijske reakcije nakon давanja nepodudarne krvi	102

Presadivanje tkiva i organa	103
Pokušaji da se sprijeći reakcija antigen—protutijelo u presađenom tkivu	103
Literatura	104

Hemostaza i zgrušavanje krvi	106
Dogadjaji u hemostazi	106
Grč žile	106
Stvaranje trombocitnog čepa	106
Fizička i kemijska svojstva trombocita	107
Zgrušavanje krvi u ozlijedenoj žili	107
Fibrozna organizacija ili otapanje krvnog ugruška	108
Mehanizam zgrušavanja krvi	108
Pretvorba protrombina u trombin	108
Pretvorba fibrinogena u fibrin — stvaranje ugruška	109
Pozitivna povratna sprega u stvaranju ugruška	110
Zaustavljanje rasta ugruška zbog toka krvi	110
Započinjanje zgrušavanja — stvaranje protrombinskog aktivatora Vanjski mehanizam zgrušavanja krvi	110
Unutrašnji mehanizam zgrušavanja krvi	110
Uloga iona kalcija u unutrašnjem i vanjskom putu	112
Sažeti prikaz pokretanja zgrušavanja krvi	114
Sprečavanje zgrušavanja krvi u normalnom žilnom sistemu — intravaskularne antikoagulacije	114
Otanjanje ugruška — plazmin	115
Stanja koja uzrokuju obilna krvarenja u ljudi	116
Smanjena količina protrombina, faktora VII, IX i X zbog nestašice vitamina K	116
Hemofilija	116
Trombocitopenija	117
Tromboembolijska stanja u ljudi Femoralna tromboza i masivna plućna embolija	117
Diseminirano intravaskularno zgrušavanje	118
Antikoagulancije za kliničku primjenu	118
Heparin kao intravenska antikoagulancija	118
Kumarini kao antikoagulancije	118
Sprečavanje zgrušavanja krvi izvan tijela	119

Testovi zgrušavanja krvi	119	fuzije	144
Vrijeme krvarenja	119	Izračunavanje membranskog potencijala kad je membrana propusna za nekoliko različitih iona	145
Vrijeme zgrušavanja	119	Membranski potencijali uzrokovani aktivnim transportom — natrijsko-kalijiska "Elektrogena pumpa"	146
Protrombinsko vrijeme	119	Mjerenje membranskog potencijala	147
Literatura	120	Stanična membrana kao električni kondenzator	147
III		Membranski potencijal živca u mirovanju	148
Fiziologija membrane, živeci i mišići		Ponijklo normalnog membranskog potencijala u mirovanju	149
9		Akcijski potencijal živca	150
<i>Prijenos kroz staničnu membranu</i>	123	Natrijski i kalijski kanali s voltažnim vratima	151
Lipidni dvosloj i prijenosne bještančevine stanične membrane	124	Natrijski kanal s voltažnim vratima — »aktivacija« i »inaktivacija« kanala	151
Difuzija	125	Kalijski kanali s voltažnim vratima i njihova aktivacija	152
Difuzija kroz staničnu membranu	125	Sažetak dogadaja koji uzrokuju akcijski potencijal	154
Jednostavna difuzija	125	Pozitivni naknadni potencijal	155
Difuzija kroz lipidni dvosloj	126	Uloga drugih iona za vrijeme akcijskog potencijala	155
Difuzija kroz proteinske kanale i »otvaranje vrata« tih kanala	127	Pobudivanje akcijskog potencijala	156
Olakšana difuzija	129	Sirenje akcijskog potencijala	157
Neto-difuzija kroz proteinske kanale stanične membrane i faktori koji na nju utječu	130	»Ponovno nabijanje« membrane vlaknena — važnost energijskog metabolizma	153
Osmoza kroz polupropusne membrane — neto-difuzija vode	133	Siljati potencijal i naknadni potencijali	159
Osmotski tlak	133	Plato u akcijskom potencijalu	159
»Masovni tok« vode kroz membranske kanale zbog gradijenta hidrostatskog ili osmotskog tlaka	136	Ritmičnost nekih podražljivih tkiva — opetovanje okidanje	160
Aktivan prijenos	136	Specifičnost vođenja impulsa u živcima	161
Temeljni mehanizam aktivnog prijenosa	137	Brzina vodenja u živčanim vlaknima	163
Natrijsko-kalijiska »pumpa«	137	Podraživanje — proces pobudivanja akcijskog potencijala	162
Kalcijска pumpa	138	Smanjivanje podražljivosti — »stabilizatori« i lokalni anestetici	165
Zasićenje aktivnog prijenosa	138	Snimanje membranskih i akcijskih potencijala	165
Energetika aktivnog prijenosa	139	Literatura	167
Sekundarni aktivni prijenos: »kontransport« glukoze i aminokiselina s natrijem	139		
Aktivan prijenos kroz slojeve stanicu	140		
Literatura	141		

10

Membranski potencijali, akcijski potencijali

Fizičke osnove membranskih potencijala

Membranski potencijal zbog di-

11		<i>Kontrakcija skeletnog mišića</i>	169
143		Fiziološka anatomija skeletnog mišića	169
143		Vlakno skeletnog mišića	169

Molekulski mehanizam kontrakcije mišića	172	Kontrakcija glatkog mišića	196
Molekulska obilježja kontraktibilnih niti	173	Vrste glatkih mišića	197
Proces kontrakcije kao posljedica reakcije između aktinskih i miozinskih niti	175	Proces kontrakcije u glatkom mišiću	197
Ovisnost razvijene napetosti mišića u toku kontrakcije o preklapljenosti aktinskih i miozinskih niti	177	Membranski i akcijski potencijali u glatkom mišiću	199
Ovisnost brzine kontrakcije o opterećenju	178	Povezivanje uzbudjenja i kontrakcije — uloga iona kalcija	201
Pobudivanje kontrakcije mišića. Povezanost uzbudjenja i kontrakcije mišića	178	Neuromuskularne veze u glatkim mišićima	202
Akcijski potencijal mišića	178	Kontrakcija glatke muskulature bez akcijskog potencijala. Djelovanje lokalnih tkivnih faktora i hormona	204
Sirenje akcijskog potencijala u unutrašnjost mišićnog vlakna kroz sistem poprečnih cjevčica	179	Mehaničke osobine kontrakcije glatke muskulature	205
Oslobađanje iona kalcija iz sarkoplazmatskog retikula	180	L iteratura	207
Izvor energije za mišićnu kontrakciju	182	IV	
Karakteristike mišićnog trzaja	183	Srce	
Mehanizam kontrakcije skeletnog mišića	185	13	
Motorička jedinica	185	<i>Srčani mišić; srce kao pumpa</i>	211
Sumacija mišićne kontrakcije	185	Fiziologija srčanog mišića	211
Tonus skeletnog mišića	186	Fiziološka anatomija srčanog mišića	212
Umor mišića	187	Akcijski potencijali srčanog mišića	212
Sistemi poluga u tijelu	187	Kontrakcija srčanog mišića	214
Posebna obilježja i abnormalnosti u funkciji skeletnog mišića	188	<i>Srčani ciklus</i>	216
Hipertrofija mišića	188	Sistola i dijastola	216
Atrofija mišića	188	Odnos elektrokardiograma prema srčanom ciklusu	216
Sprečavanje atrofije mišića električnim podraživanjem	188	Ventrikuli kao pumpe	217
Fizička kontraktura mišića nakon denervacije	188	Funkcija valvula	219
Mrtvačka ukočenost	189	Krivulja tlaka u aorti	220
Porodična periodična paraliza	189	Odnos srčanih tonova i rada srčane pumpe	220
Elektromiogram	189	Srčani rad	221
L iteratura	190	Energija za srčanu kontrakciju	221
		Regulacija funkcije srca	221
		Autoregulacija srčane pumpe — Frank-Starlingov zakon srca	222
		Krivulje funkcije ventrikula	224
		Kontrola srca parasympatičkim i simpatičkim živcima	225
		Kako slabost srca utječe na srčanu funkciju — slabije djelotvorno srce	227
		Učinak kronično povećanog opterećenja srca — jace djelotvorno srce	227
		Učinak pojedinih iona na srce	228
		Učinak temperature na srce	228
		Preparat srce — pluća	229
		Procjena kontraktibilnosti	229
		L iteratura	230

12

Neuromuskularni prijenos. Funkcija glatke muskulature

Prijenos impulsa sa živca na vlakna skeletne muskulature. Neuromuskularna veza	191
Stvaranje i izlučivanje acetilkolina na molekulskoj razini	191
Kemijske tvari koje utječu na prijenos u neuromuskularnoj vezi	194
Miastenija gravis	195

Ritmička ekscitacija srca	232
Poseban sistem srca za stvaranje i provođenje impulsa	232
Sinus-atrijski čvor	233
Automatska ritmičnost vlakana u SA-čvoru	233
Internodusni putovi i prijenos srčanih impulsa kroz atrije	235
Atrio-ventrikulski (AV) čvor i Purkyněov sistem	235
Prijenos impulsa u Purkyněovom sistemu	237
Prijenos srčanog impulsa kroz mišić ventrikula	238
Sažetak o širenju srčanog impulsa	238
Kontrola nastanka i provođenja impulsa u srcu	239
SA-čvor kao predvodnik srca	240
Kako Purkyněov sistem uzrokuje istodobnu kontrakciju čitavog ventrikulskog miokarda	241
Kontrola ritmičnosti i provođljivosti srca autonomnim živcima	241
Abnormalni ritmovi srca	242
Srčani blok	243
Fenomen kruženja impulsa i ne-normalni ritmovi	243
Lepršanje atrija kao posljedica kruženja impulsa	244
Mehanizam »lančane reakcije« u fibrilaciji	245
Fibrilacija atrija	245
Fibrilacija ventrikula	246
Ručno pumpanje srca (»masaža srca«) kao pripomoć defibrilaciji	247
Prijevremene kontrakcije — ektopična žarišta	247
Tahikardije	247
Zastoj srca	247
Literatura	247

Normalan elektrokardiogram	249
Značajke normalnog elektrokardiograma	249
Valovi depolarizacije i valovi repolarizacije	250
Odnos kontrakcije atrija i ventrikula prema valovima elektrokardiograma	251
Cdređivanje volataže i vremena u elektrokardiogramu	251
Metode za registraciju elektrokardiograma	252
Elektrokardiograf s pisaljkom	252
Registracija elektrokardiograma pomoću osciloskopa	252
Tok struje oko srca za vrijeme srčanog ciklusa	252
Registracija električnih potencijala s djelomično depolarizirane mase srčanog mišića	252
Tok električne struje u grudnom košu oko srca	253
Elektrokardiografski odvodi	254
Tri bipolarna odvoda s udova	254
Odvodi s grudnog koša (prekordijalni odvodi)	255
Pojačani unipolarni odvodi s ekstremiteta	256
Literatura	256

Snižena volatza elektrokardiogra- ma	267
Produženi i bizarni oblici QRS- kompleksa	263

Produženje QRS-kompleksa uslijed hipertrofije ili dilatacije srca .	263
Produženje QRS-kompleksa uslijed blokova u Purkynéovom sistemu	263

Stanja koja uzrokuju bizarne QRS-kompleksse	268
---	-----

Struja ozljede	269
--------------------------	-----

Utjecaj struje ozljede na QRS- kompleks	269
--	-----

J-točka — nulti referentni poten- cijal elektrokardiograma	269
---	-----

Ishemija miokarda kao uzrok st- ruje ozljede	270
---	-----

Abnormalnosti T-vala	270
--------------------------------	-----

Učinak sporog provođenja vala de- polarizacije na T-valu	271
---	-----

Producena depolarizacija u dijelo- vima ventrikulskog mišića kao uz- rok abnormalnosti T-vala	271
---	-----

Literatura	275
----------------------	-----

17

Elektrokardiografska interpretacija sr- čanih aritmija

Nepravilnosti sinusnog ritma	276
--	-----

Tahikardija	276
-----------------------	-----

Bradikardija	276
------------------------	-----

Sinusna aritmija	277
----------------------------	-----

Poremećaji ritma uslijed bloka u provođenju impulsa	277
--	-----

Sinusatrijski blok	277
------------------------------	-----

Atrioventrikulski blok	277
----------------------------------	-----

Nepotpun intraventrikulski blok — električna alternacija	278
---	-----

Prijevremene kontrakcije	279
------------------------------------	-----

Atrijske ekstrasistole	279
----------------------------------	-----

Ekstrasistole AV-čvora ili AV- -snopa	280
--	-----

Ventrikulske ekstrasistole (VES) .	280
------------------------------------	-----

Paroksizmalna tahikardija	281
-------------------------------------	-----

Atrijska paroksizmalna tahikar- dija	282
---	-----

Ventrikulska paroksizmalna tahi- kardija	282
---	-----

Lepršanje i fibrilacija	283
-----------------------------------	-----

Lepršanje atrija	283
----------------------------	-----

Fibrilacija atrija	283
------------------------------	-----

Fibrilacija ventrikula	284
----------------------------------	-----

Literatura	284
----------------------	-----

V

Cirkulacija

18

Fizika krvi, toka krvi i tlaka: Hemo- dinamika	289
---	-----

Cirkulacijski sistem kao »zatvore- ni krug«	289
--	-----

Fizičke osobine krvi	289
--------------------------------	-----

Hematokrit	290
----------------------	-----

Plazma	292
------------------	-----

Odnos između tlaka, protoka i ot- pora	292
---	-----

Protok krvi	293
-----------------------	-----

Krvni tlak	295
----------------------	-----

Ctpor protoku krvi	296
------------------------------	-----

Učinak tlaka na žilni otpor i tkivni protok	299
--	-----

Rastežljivost žila	300
------------------------------	-----

Popustljivost žila (kapacitet) . .	300
------------------------------------	-----

Krivilje tlak — volumen u arte- rijskom i venskom sistemu	300
--	-----

»Srednji cirkulacijski tlak punje- nja« i krivilje volumen — tlak u či- tavom cirkulacijskom sistemu	301
--	-----

Srednji cirkulacijski tlak punjenja	301
-------------------------------------	-----

Krivilje tlak — volumen za cjelo- kupan cirkulacijski sistem	302
---	-----

Kasnja popustljivost (stres relaksa- cija) žila	303
--	-----

Literatura	303
----------------------	-----

19

Sistemска cirkulacija	305
---------------------------------	-----

Fizičke osobine općeg optoka krvi .	306
-------------------------------------	-----

Funkcija velikih arterija	307
-------------------------------------	-----

Male arterije, arteriole i kapilare Izmjena tekućine i hranjivih tva- ri kroz stijenku kapilara	308
---	-----

Vene i njihova funkcija	309
-----------------------------------	-----

Venski tlakovi — tlak u desnom atriju (centralni venski tlak) i pe- riferni tlakovi	309
---	-----

Otpor u venama i periferni ven- ski tlak	310
---	-----

Efekt »hidrostatskog« tlaka na venski tlak	311
---	-----

Zalisci u venama, »venska pum- pa« i venski tlak	312
---	-----

Referentna točka za mjerjenje venskih i drugih tlakova u cir- kulaciji	313
--	-----

Funkcija vena kao skladišta krvi
Procjena napunjenoosti krvnih
skladišta mjerjenjem srednjeg
cirkulacijskog tlaka punjenja

Tlakovi pulsa u arterijama	315
Faktori koji utječu na tlak pulsa	315
Abnormalni oblici krivulja tlaka	315
pulsa	316
Prijenos tlaka pulsa na perife-	317
riju	318
Puls u radikalnoj arteriji	319
Tlak pulsa u venama	319

Literatura	319
----------------------	-----

20

Tkivna kontrola lokalnog protoka krvi, živčana i humoralna regulacija

Lokalna kontrola protoka krvi kao odgovor na potrebe tkiva

Mehanizmi za kontrolu protoka krvi

Akutna kontrola lokalnog protoka krvi

Posebni primjeri »metaboličke« kontrole lokalnog protoka krvi

»Autoregulacija« protoka krvi kada arterijski tlak odstupa od normale — »metabolički« i »mio- geni« mehanizmi

Posebni mehanizmi regulacije lokalnog protoka krvi u nekim tkivima

Dugoročna regulacija protoka krvi

Razvitak kolateralne cirkulacije — oblik dugoročne lokalne regulacije protoka krvi

Značenje dugoročne lokalne regulacije — omjer metaboličke mase i prožiljenost tkiva

Živčana regulacija cirkulacije

Autonomni živčani sustav

Ssimpatički vazokonstriktički sustav i njegova kontrola središnjim živčanim sustavom

Ssimpatički vazodilatacijski sustav i njegova kontrola središnjim živčanim sustavom

»Obrasci« cirkulacijskih reakcija izazvanih iz pojedinih centara u središnjem živčanom sustavu

Refleksna regulacija cirkulacije

Humoralna regulacija cirkulacije

Vazokonstriktijske tvari

Vazodilatacijske tvari

Djelovanje različitih iona i drugih kemijskih faktora na nadzor nad krvnim žilama

Literatura	340
----------------------	-----

Regulacija arterijskog tlaka: 1. Brza kontrola tlaka živčanim refleksima i drugim mehanizmima	342
Normalni arterijski tlakovi	342
Srednji arterijski tlak	343
Kliničke metode za mjerjenje sistoličkog i dijastoličkog tlaka	343
Odnos arterijskog tlaka, minutnog volumena srca i ukupnog perifernog otpora	344
Sveukupan sistem za regulaciju arterijskog tlaka	345
Brzi živčani mehanizmi za kontrolu arterijskog tlaka	346
Kontrolni sistem arterijskih baro-receptora — baroreceptorski refleksi	346
Kontrola arterijskog tlaka kardiotidnim i aortnim kemoreceptorima — učinak nestašice kisika na arterijski tlak	350
Refleksi atrija i plućne arterije koji pomažu u regulaciji arterijskog tlaka i drugih faktora cirkulacije	351
Ishemijska reakcija CNS-a — kontrola arterijskog tlaka iz vazomotornih centra kao reakcija na smanjenje protoka krvi kroz možak	351
Posebna svojstva živčane kontrole arterijskog tlaka	353
Sudjelovanje vena u živčanoj regulaciji minutnog volumena srca i arterijskog tlaka	353
Uloga motornih živaca i skeletnih mišića u povećanju minutnog volumena srca i arterijskog tlaka	353
Respiracijski valovi arterijskog tlaka	354
Vazomotorni valovi arterijskog tlaka — oscilacija refleksnih kontrolnih sistema za tlak	354
Hormonski mehanizmi za brzu kontrolu arterijskog tlaka	355
Vazokonstriktijski mehanizam noradrenalin — adrenalin	355
Uloga vazopresina u brzoj kontroli arterijskog tlaka	355
Mehanizam renin — angiotenzin za kontrolu arterijskog tlaka	356
Dva vlastita cirkulacijska mehanizma za brzu regulaciju arterijskog tlaka	358
Literatura	358

Regulacija arterijskog tlaka: II. Dugoročna kontrola mehanizmom bubregr-tjelesna tekućina i sistemom renin-angiotenzin; mehanizmi hipertenzije

Razlike između dugoročnih i kratkoročnih mehanizama za kontrolu tlaka

Sistem za kontrolu arterijskog tlaka bubrežima i tjelesnom tekućinom

Veličina diureze i natriureze zbog povišenog tlaka kao osnova za kontrolu arterijskog tlaka Povećanjem ukupnog perifernog otpora ne može se dugoročno povećati razina arterijskog tlaka ako unos soli i izlučivanje urina ostaju nepromijenjeni

Kako porast volumena tekućine povećava arterijski tlak? Uloga autoregulacije

Važnost soli u shemi regulacije arterijskog tlaka bubrežima i tjelesnom tekućinom

Uloga sistema renin-angiotenzin u dugoročnoj regulaciji arterijskog tlaka

Uloga sistema renin-angiotenzin u održavanju normalnog arterijskog tlaka usprkos velikim varijacijama u unosu soli

Hipertenzija (povišeni krvni tlak)

Osnovni uzroci hipertenzije

Hipertenzija zbog opterećenja volumenom

Hipertenzija uslijed opterećenja volumenom u bolesnika bez bubrega koji se održavaju ponovoču umjetnog bubreba

Hipertenzija zbog primarnog aldosteronizma

Vazokonstrikejska hipertenzija

Hipertenzija uzrokovana kontinuiranom infuzijom angiotenzina II ili tumorom koji luči renin

Tipovi hipertenzija s istovremenim opterećenjem volumenom i vazokonstrikcijom

Goldblattova hipertenzija

Hipertenzija kod toksemije u trudnoći

Neurogena hipertenzija

Spontana hipertenzija u nižih životinja

Esencijalna hipertenzija

Posljedice hipertenzije po organizmu

Literatura

Minutni volumen srca, venski priljevi i njihova regulacija

382

Normalne vrijednosti minutnog volumena srca u mirovanju i u aktivnosti

382

Regulacija minutnog volumena srca

383

Uloga srca u regulaciji minutnog volumena — »Permisivna« uloga

383

Uloga ukupnog perifernog otpora u određivanju normalnog venskog priljeva i minutnog volumena srca

383

Učinak arteriovenske fistule na minutni volumen srca

385

Regulacija minutnog volumena srca u posebnim okolnostima

388

Uloga volumena krvi i »srednjeg sistemskog tlaka punjenja« u regulaciji minutnog volumena srca

388

Regulacija minutnog volumena srca za vrijeme teškog mišićnog rada kad je potrebno simultano podešavanje periferije i srca

389

Abnormalno smanjeni i abnormalno povećani minutni volumen srca

391

Smanjeni minutni volumen srca Povećani minutni volumen —

391

Uloga smanjenja ukupnog perifernog otpora

391

Grafička analiza regulacije minutnog volumena srca

392

Krivilje minutnog volumena

392

Krivilje venskog priljeva

394

Analiza minutnog volumena srca i tlaka u desnom atriju uz korištenje krivilje minutnog volumena i venskog priljeva

396

Djelovanje povećanog volumena krvi na minutni volumen srca

397

Djelovanje simpatičke stimulacije na minutni volumen srca

397

Djelovanje inhibicije simpatika

398

Povećanje minutnog volumena srca za vrijeme mišićnog rada

398

Metode za mjerjenje minutnog volumena srca

399

Izbacivanje krvi iz srca na mahuve mjereno elektromagnetskim ili ultrazvučnim mjeranjem protoka

399

24

Plućni optok krvi	403	Uzroci smrti u slučaju akutne koronarne okluzije	422
Funkcionalna anatomija plućnog cirkulacijskog sistema	403	Stadiji oporavka od akutnog infarkta miokarda	424
Tlakovi u plućnom sistemu	404	Funkcija srca nakon oporavka od infarkta miokarda	425
Volumen krvi u plućima	405	Bol pri obljenju koronarnih žila	425
Protok krvi kroz pluća i raspodjela protoka	406	Angina pektoris	425
Učinak hidrostatskog gradijenta tlaka u plućima na regionalni protok krvi u plućima	407	Kirurško liječenje koronarne bolesti	426
Učinak povećanog minutnog volumena srca na cirkulaciju u plućima za vrijeme teškog mišićnog rada	408	Mjerjenje protoka krvi kroz koronarne žile čovjeka	426
Funkcija plućne cirkulacije kada poraste tlak u levom atriju zbog zatajivanja lijeve polovine srca	409	Literatura	427
Protok kroz plućne kapilare	409		
Izmjena tekućine u plućnim kapilarima	410		
Patološka stanja koja ometaju protjecanje krvi kroz pluća	411		
Literatura	413		

25

Koronarna cirkulacija i ishemijska bolest srca	415	Zatajivanje srca	429
Normalni protok krvi kroz koronarne žile i njegove varijacije	415	Dinamika optoka krvi prilikom zatajivanja srca	430
Funkcionalna anatomija sistema koronarnih žila	415	Akutni efekti umjerenog zatajivanja srca	430
Normalan protok krvi kroz koronarne žile	415	Kronična faza zatajivanja srca	431
Kontrola protoka krvi kroz koronarne žile	417	Zadržavanje tekućine bubrezima	431
Lokalni metabolizam kao primaran kontrolor koronarnog protoka	417	Oporavak srčanog mišića nakon infarkta srca	432
Zivčana kontrola protoka kroz koronarne žile	417	Sažet prikaz promjena koje nastaju nakon akutnog zatajivanja srca — »kompenzirano zatajivanje srca«	433
Supstrati u metabolizmu srca	420	Dinamika teškog zatajivanja srca	433
Ishemijska bolest srca	421	dekompenzirano zatajivanje srca	433
Infarkt miokarda	422	Unilateralno zatajivanje srca	435
		Unilateralno zatajivanje lijeve strane srca	435
		Slijed dogadaja tokom nekoliko dana nakon akutnog zatajivanja lijeve strane srca	436
		Unilateralno zatajivanje desne strane srca	436
		»Zatajivanje srca uz veliki minutni volumen« — preopterećenost srca	437
		Smanjeni minutni volumen tokom zatajivanja srca — »kardiogeni šok«	437
		Edemi u bolesnika sa zatajivanjem srca	438
		Akutni edem pluća u kroničnom zatajivanju srca — smrtonosni pogrešni krug	439
		Fiziološka klasifikacija zatajivanja srca	439
		Srčana rezerva	440
		Dodatak 26. poglavljju: Kvantitativna grafička metoda analize zatajivanja srca	441

26

Zatajivanje srca	429
----------------------------	-----

27

Srčani tonovi, dinamika valvulnih i prirođenih mana srca

Srčani tonovi

Normalni srčani tonovi

Područja za auskultaciju normalnih srčanih tonova

Fonokardiogram

Oštećenja zalistaka

Srčani šumovi zbog oštećenja zalistaka

Poremećena dinamika cirkulacije pri bolestima srčanih zalistaka

Dinamika cirkulacije pri aortnoj stenozi i aortnoj insuficijenci . .

Konačno zatajivanje lijevog ventrikula i razvoj plućnog edema .

Dinamika cirkulacije pri mitralnoj stenozi i mitralnoj insuficijenci

Dinamika cirkulacije za vrijeme mličnog rada u bolesnika s oštećenjima valvula

Poremećena dinamika cirkulacije pri prirođenim srčanim manama

Otvoren duktus arteriosus — lijevo-desni šant

Defekt interventrikulskog septuma — lijevo-desni šant

Fallotova tetralogija — desno-ljevi šant

Stenoza plućne arterije

Primjena ekstrakorporalne cirkulacije u kirurgiji srca

Hipertrofija srca pri valvulnim i prirođenim srčanim bolestima

Literatura

28

Cirkulacijski šok i fiziologija njegova liječenja

Fiziološki uzroci šoka

Cirkulacijski šok zbog smanjenog minutnog volumena srca

Cirkulacijski šok bez smanjenog minutnog volumena srca	459
Sto se događa s arterijskim tlakom u cirkulacijskom šoku?	460
Konačni stadiji u cirkulacijskom šoku bez obzira na uzrok	460
Sok zbog hipovolemije — hemoragijski šok	460
Učinak volumena izgubljene krv na minutni volumen srca i arterijski tlak	460
Neprogresivni i progresivni hemoragijski šok	461
Neprogresivni šok — kompenzirani šok	462
Progresivni šok — pogrešni krug pogoršanja kardiovaskularne funkcije	462
Pozitivna povratna sprega i pogrešan krug u progresivnom šoku	465
Ireverzibilni šok	465
Pošебna uloga nedostatka kisika u nastanku šoka irreverzibilnog stanja	466
Hipovolemijski šok zbog gubitka plazme	466
Hipovolemijski šok zbog traume	467
Neurogeni šok — povećan kapacitet krvnih žila	467
Anafilaktički šok	468
Septički šok	468
Učinci šoka na organizam	469
Fiziološka načela liječenja šoka	470
Liječenje nadomjescima	470
Liječenje šoka simpatomimetiskim i simpatolitičkim lijekovima . .	470
Druge vrste liječenja	470
Prestanak cirkulacije	471
Učinak prestanka cirkulacije na mozak	471
Literatura	472
Protok krvi kroz mišiće pri mišićnom radu; protok kroz mozak, utrobu i kožu	473
Protok krvi kroz skeletne mišiće i njegova regulacija za vrijeme mišićnog rada	473
Veličina protoka krvi kroz mišiće	473
Kontrola protjecanja krvi kroz skeletne mišiće	474
Podešavanje cirkulacije u mišićnom radu	475
Moždana cirkulacija	477
Normalan protok krvi kroz mozak	477

Regulacija protoka krvi kroz mo-	
zak	477
Edem mozga	479
Cirkulacija u području utrobe . .	479
Protjecanje krvi kroz jetru . . .	479
Protjecanje krvi kroz žile crijeva	481
Tlak u portalnoj veni	482
Cirkulacija u slezeni	482
Cirkulacija u koži	483
Fiziološka anatomija cirkulacijskog sistema u koži	483
Regulacija protjecanja krvi kroz kožu	484
Odnos temperature i boje kože .	486
Fiziologija vaskularnih bolesti udova	486
Raynaudova bolest	486
Periferna arterioskleroza	486
Literatura	487

VI

Tjelesne tekućine i bubrezi

30

Kapilarna dinamika i izmjena tekućine između krvi i međustanične tekućine	491
Grada kapilarnog sistema	491
Protjecanje krvi kroz kapilare — pokretanje žila	493
Prosječna funkcija kapilarnog sistema	493
Izmjena hranjivih i drugih tvari između krvi i međustanične tekućine	493
Difuzija kroz kapilarnu membranu	493
Međustanični prostor i međustanična tekućina	496
Raspodjela volumena tekućine između plazme i međustaničnih prostora	497
Kapilarni tlak	498
Tlak međustanične tekućine — tlak u gelu i tlak slobodne tekućine	500

Tlak međustanične tekućine u čvrsto štiještenim tkivima	502
Da li je tlak međustanične tekućine u potkožnom tkivu doista niži od atmosferskog?	503
Koloidno-osmotski tlak plazme	504
Koloidno-osmotski tlak međustanične tekućine	505
Izmjena tekućine kroz kapilarnu membranu	506
Protjecanje tekućine kroz međustanične prostore	506

Starlingova ravnoteža kapilarne izmjene	506
Učinak poremećene ravnoteže sila na kapilarnoj membrani	507
Literatura	507

31

Limfni sistem, dinamika međustanične tekućine, edem i tekućina u plućima	510
Limfni sistem	510
Limfne žile u tijelu	510
Stvaranje limfe	511
Ukupan protok limfe	512
Faktori koji određuju protok limfe	513
Regulacija koncentracije bjelančevina u međustaničnoj tekućini	515
Limfna pumpa regulira količinu bjelančevina u međustaničnoj tekućini	515
Regulacija tlaka međustanične tekućine	516
Važnost pojave da negativan tlak međustanične tekućine drži tjelesna tkiva na okupu	516

Edem	517
Krivulja tlak—volumen za međustanične prostore	517
Pozitivan tlak međustanične tekućine kao fizička osnova edema	518
»Sigurnosni faktor« i pojava edema	519
Edem zbog poremećene kapilarne dinamike	520
Edem uslijed zadržavanja tekućine u bubrežima	521
Prisutnost i značenje gela u međustaničnim prostorima	522
Dinamika međustanične tekućine u plućima	524
Edem pluća	525

Literatura	526
----------------------	-----

32

Specijalne tjelesne tekućine — cerebrospinalni likvor, intraokularna tekućina u pleuralnoj, perikardnoj, peritonejskoj i sinovijskoj šupljini	528
Cerebrospinalni likvor	528
Cerebrospinalni likvor kao mehanička zaštita CNS-a	529

Stvaranje, tok i apsorpcija cerebrospinalnog likvora	529	Održavanje osmotske ravnoteže između izvanstanične i stanične tekućine	548
Tlak cerebrospinalnog likvora	530	Promjene volumena i osmolalnosti u odjeljcima izvanstanične i stanične tekućine u nenormalnim stanjima	550
Opstrukcija protoka cerebrospinalnog likvora	531	Izračunavanje pomaka tekućine između izvanstaničnog i staničnog odjeljka	550
Krvno-moždana i krvno-likvorska barijera	531	Učinak dodavanja vode u izvanstaničnu tekućinu	550
Fiziološka važnost krvno-moždane barijere i posebnog sustava cerebrospinalnog likvora	532	Učinak dehidratacije	551
Intraokularna tekućina	532	Učinak dodavanja otopine soli u izvanstaničnu tekućinu	551
Stvaranje očne vodice u cilijarnom tijelu	533	Glukoza i druge otopine koje se daju u svrhu ishrane	552
Istjecanje očne vodice iz oka	533	Literatura	552
Intraokularni tlak	534		
Cirkulacija tekućine u potencijalnim prostorima tijela	535		
Izmjena tekućine između kapilara i potencijalnih prostora	535		
Pleuralna šupljina	536		
Perikardna šupljina	536		
Peritonejska šupljina	536		
Sinovijkske šupljine	536		
Literatura	537		

33

Razdioba tjelesnih tekućina — Osmotska ravnoteža između izvanstanične i stanične tekućine

Ukupna količina vode u tijelu	538	Fiziološka anatomija bubrega	554
Primanje i izdavanje vode	538	Osnovna teorija o funkciji nefrona	554
Odjeljci tjelesne tekućine	539	Protok krvi kroz bubrege i tlakovi u bubregu	557
Stanični odjeljak	539	Protok krvi kroz bubreg	557
Odjeljak izvanstanične tekućine	540	Tlak u krvnim žilama bubrega	558
Volumen krvi	540	»Intrarenalni tlak« i tlak intersticijske tekućine bubrega	559
Mjerjenje volumena tjelesnih tekućina	541	Funkcija peritubulskih kapilara	559
Načelo razrjeđenja pri mjerenu volumena tekućine	541	Filtracija u glomerulima i glomerulski filtrat	559
Određivanje volumena krvi	542	Veličina glomerulske filtracije	561
Mjerjenje volumena izvanstanične tekućine	543	Dinamika filtracije u glomerulima	561
Mjerjenje ukupne količine vode u tijelu	544	Faktori koji utječu na glomerulsку filtraciju	563
Izračunavanje volumena međustanične tekućine	544	Reapsorpcija i sekrecija u kanalicima	564
Sastojci izvanstanične i stanične tekućine	544	Osnovni mehanizmi apsorpcije i sekrecije u kanalicima	564
Osmotska ravnoteža i pomak tekućine između izvanstaničnog i staničnog prostora	545	Aktivni transport kroz stijenku tubula	565
Osnovna načela osmoze i osmotskog tlaka	546	Pasivna apsorpcija vode: osmoza vode kroz tubulski epitel	566
Osmolalnost tjelesnih tekućina	547	Pasivna apsorpcija karbaniida i drugih otopljenih tvari koje se ne transportiraju aktivno — apsorpcija procesom difuzije	566

34

Stvaranje mokraće u bubregu: filtracija u glomerulima, funkcija tubula i klirens plazme

	537		
		Fiziološka anatomija bubrega	554
		Osnovna teorija o funkciji nefrona	557
		Protok krvi kroz bubrege i tlakovi u bubregu	557
		Protok krvi kroz bubreg	557
		Tlak u krvnim žilama bubrega	558
		»Intrarenalni tlak« i tlak intersticijske tekućine bubrega	559
		Funkcija peritubulskih kapilara	559
		Filtracija u glomerulima i glomerulski filtrat	559
		Veličina glomerulske filtracije	561
		Dinamika filtracije u glomerulima	561
		Faktori koji utječu na glomerulsку filtraciju	563
		Reapsorpcija i sekrecija u kanalicima	564
		Osnovni mehanizmi apsorpcije i sekrecije u kanalicima	564
		Aktivni transport kroz stijenku tubula	565
		Pasivna apsorpcija vode: osmoza vode kroz tubulski epitel	566
		Pasivna apsorpcija karbaniida i drugih otopljenih tvari koje se ne transportiraju aktivno — apsorpcija procesom difuzije	566
		Apsorpcionska sposobnost pojedinih segmenata tubula	567
		Reapsorpcija i sekrecija pojedinih tvari u različitim segmentima tubula	570
		Koncentracija pojedinih tvari u različitim dijelovima kanalica	573

Pojam »klirensa plazme«	574	1. Efekt tubulskog osmolalnog klirensa na volumen izlučene tekućine	597
Klirens inulina kao mjera za veličinu glomerulske filtracije	575	2. Učinak koloidno-osmotskog tlaka plazme na volumen izlučene tekućine	598
Klirens para-aminohipurne kiseline (PAH) kao mjera za protok plazme kroz bubrege	576	3. Učinak simpatičke stimulacije na volumen izlučene tekućine	599
Izračunavanje omjera filtracije pomoću klirensa plazme	576	4. Učinak arterijskog tlaka na volumen izlučene tekućine	599
Učinak »opterećenja tubula« i »tubulskog transportnog maksimuma« na sastojke mokraće	576	5. Učinak antidiuretskog hormona na volumen izlučene tekućine	600
Literatura	577	Sažetak o kontroli volumena izlučene tekućine	600
		Literatura	600

35

Bubrežni mehanizmi 1) za kontrolu glomerulske filtracije, 2) za izlučivanje razrijedene ili koncentrirane mokraće, te 3) za izlučivanje karbanida, natrija, kalija i različitih volumena tekućina

579	Autoregulacija glomerulske filtracije	579	Kontrola volumena krvi	602
580	Mehanizam autoregulacije glomerulske filtracije — tubuloglomerulska povratna sprege	580	Osnovni mehanizam za nadzor nad volumenom krvi	602
581	Mehanizam povratne sprege vzdilatacijom eferentne arteriole	581	Uloga receptora za volumen u nadzoru nad volumenom krvi	604
582	Mehanizam povratne sprege vazonkonstrikcijom eferentne arteriole	582	Ostali faktori koji sudjeluju u kontroli volumena krvi	605
583	Autoregulacija protoka krvi kroz bubrege	583	Nadzor nad volumenom ekstracelularne tekućine	606
584	Mehanizam za ekskreciju viška vode — izlučivanje razrijedene mokraće	584	Nadzor nad koncentracijom natrija u ekstracelularnoj tekućini i nad osmolalnošću ekstracelularne tekućine	607
585	Mehanizam za ekskreciju viška otopljenih tvari — protustrujni mehanizam za izlučivanje koncentrirane mokraće	585	Sistem osmonatrijskih receptora i antidiuretskog hormona za kontrolu povratnom spregom	607
586	Hiperosmolalnost medularne intersticijalne tekućine i mehanizam kojim se to postiže	586	Funkcija antidiuretskog hormona na posebnim uvjetima	608
587	Protustrujni izmenjivački mehanizam u vaza rekta	587	Žed i uloga žedi u kontroli koncentracije natrija i osmolalnosti ekstracelularne tekućine	610
588	Mehanizam za izlučivanje koncentrirane mokraće — uloga antidiuretskog hormona	588	Živčana integracija žedi — »Centar za žed«	611
589	Sažetak o promjenama osmotske koncentracije u pojedinim segmentima tubula	589	Ostali faktori koji uzrokuju žed	611
590	Klirens osmotskih aktivnih tvari, klirens slobodne vode	590	Privremeno utaženje žedi pijenjem	612
591	Ekskrecija karbamida	591	Uloga žedi u nadzoru nad osmolalnošću i nad koncentracijom natrija u izvanstaničnoj tekućini	612
592	Ekskrecija natrija	592	Udržano djelovanje antidiuretskog mehanizma i mehanizma žedi u nadzoru nad koncentracijom natrija i nad osmolalnosti u ekstracelularnoj tekućini	613
593	Ekskrecija kalija	593		
594	Volumen izlučene tekućine	594		

36

Regulacija volumena krvi, te volumena i sastava izvanstanične tekućine bubrezima i mehanizmom žedi

602	Kontrola volumena krvi	602
602	Osnovni mehanizam za nadzor nad volumenom krvi	602
604	Uloga receptora za volumen u nadzoru nad volumenom krvi	604
605	Ostali faktori koji sudjeluju u kontroli volumena krvi	605
606	Nadzor nad volumenom ekstracelularne tekućine	606
607	Nadzor nad koncentracijom natrija u ekstracelularnoj tekućini i nad osmolalnošću ekstracelularne tekućine	607
607	Sistem osmonatrijskih receptora i antidiuretskog hormona za kontrolu povratnom spregom	607
608	Funkcija antidiuretskog hormona na posebnim uvjetima	608
611	Žed i uloga žedi u kontroli koncentracije natrija i osmolalnosti ekstracelularne tekućine	611
611	Živčana integracija žedi — »Centar za žed«	611
611	Ostali faktori koji uzrokuju žed	611
612	Privremeno utaženje žedi pijenjem	612
612	Uloga žedi u nadzoru nad osmolalnošću i nad koncentracijom natrija u izvanstaničnoj tekućini	612
613	Udržano djelovanje antidiuretskog mehanizma i mehanizma žedi u nadzoru nad koncentracijom natrija i nad osmolalnosti u ekstracelularnoj tekućini	613

Djelovanje aldosterona na koncentraciju natrija	613
Nadzor nad primitkom natrija — apetit i žudnja za solju	614
Nadzor nad koncentracijom iona kalija	615
Direktno djelovanje koncentracije kalija u ekstracelularnoj tekućini na sekreciju kalija u tubulima	615
Djelovanje aldosterona na sekreciju kalija u tubulima	615
Ostali faktori koji utječu na koncentraciju kalija	617
Nadzor nad koncentracijom ostalih iona	618
Nadzor nad koncentracijom iona kalcija	618
Nadzor nad koncentracijom magnezija	618
Nadzor nad koncentracijom fosfora	619

Literatura

37

Regulacija acidobazne ravnoteže	621
Kiseline i baze — definicija i značenje	621
Cdrbrana od promjena u koncentraciji vodikovih jona	623
Funkcija acidobaznih pufera	623
Bikarbonatni puferski sistem	623
Kvantitativna dinamika puferskih sistema	624
Puferski sistem u tjelesnim tekućinama	625
Princip izohidričnosti	627
Regulacija acidobazne ravnoteže disanjem	627
Učinak pojačavanja ili smanjivanja alveolne ventilacije na pH izvanstanične tekućine	628
Učinak koncentracije vodikovih iona na alveolnu ventilaciju	628
Regulacija koncentracije vodikovih iona bubrežima	629
Sekrecija vodikovih iona tubulima	630
Interakcija bikarbonatnih iona s vodikovim ionima u tubulima — »Reapsorpcija« bikarbonatnih iona	631
Korekcija acidoze bubrežima — porast koncentracije bikarbonatnih iona u izvanstaničnoj tekućini	632
Korekcija alkalozе bubrežima — smanjivanje koncentracije bikar-	

bonatnih iona u izvanstaničkoj tekućini	632
Udrživanje viška vodikovih iona s tubulskim puferima i njihov transport u mokraću	633
Brzina kojom bubrezi reguliraju acidobaznu ravnotežu	634
Bubrežna regulacija koncentracije klorida u plazmi — omjer klorida i bikarbonata	636
Poremećaji acidobazne ravnoteže	636
Respiracijska acidzoa i alkalzoza	636
Metabolička acidzoa i alkalzoza	636
Djelovanje acidoze i alkalozе na organizam	638
Kompenzacija metaboličke acidoze i alkalozе disanjem	638
Kompenzacija respiracijske acidoze i respiracijske alkalozе bubrežima	638
Fiziološke osnove liječenja acidoze ili alkalozе	638
Klinička mjerjenja za određivanje poremećaja acidobazne ravnoteže	639

Literatura

38	
Bolesti bubrega, diureza i mokrenje	641
Bolesti bubrega	641
Akutno zatajivanje bubrega	641
Funkcionalne posljedice akutnog zatajivanja bubrega	642
Kronična bubrežna insuficijencija — smanjen broj funkcionalno sposobnih nefrona	643
Abnormalna funkcija nefrona u kroničnoj bubrežnoj insuficijenci	644
Učinak bubrežne insuficijencije na tjelesne tekućine — uremija	644
Dijaliza uremičnih bolesnika umjetnim bubrežem	646
Bubrežna hipertenzija	647
Nefrotski sindrom — povećana propusnost glomerula	648
Specifični poremećaji kanaliča	649
Funkcionalne pretrage bubrega	650
Diuretički i mehanizam njihova djelovanja	651
Mokrenje	652
Funkcionalna anatomija i inervacija mokraćnog mjehura	652
Transport mokraće kroz uretere	653
Tonus mokraćnog mjehura i cistometrogram u toku njegova punjenja	654
Refleks mokrenja	654
Poremećaji mokrenja	655

Literatura

Plućna ventilacija	659
Mehanika plućne ventilacije	659
Osnovni mehanizmi rastezanja i stezanja pluća	659
Respiracijski tlakovi	661
Rastežljivost pluća i toraksa — »popustljivost«	662
»Rad« za disanje	663
Plućni volumeni i kapaciteti	665
Bilježenje promjena volumena pluća — spiometrija	665
Plućni »volumeni«	665
Plućni »kapaciteti«	666
Značenje plućnih volumena i kapaciteta	666
Upotreba kratica i simbola u pro- učavanju funkcije pluća	667
Određivanje funkcionalnog rezidualnog kapaciteta — metoda po- moću razređivanja helija	668
Minutni volumen disanja — frek- vencija disanja respiracijskim volumenom	668
Ventilacija alveola	669
Mrtvi prostor i njegov učinak na alveolnu ventilaciju	669
Veličina alveolne ventilacije	670
Funkcije dišnih putova	671
Dušnik, bronhi i bronhioli	671
Refleks kašljana	672
Refleks kihanja	673
Maksimalno ekspiracijsko stru- jaće zraka	673
Forsirani ekspiracijski vitalni ka- pacitet i forsirani ekspiracijski volumen	674
Dišne funkcije nosa	675
Stvaranje glasa	675
Umjetno disanje	677
Disanje »usta na usta«	677
Mehaničke metode za umjetno di- sanje	677
Literatura	677

Fizička načela difuzije i tlaka pli- nova	679
Molekulska osnova difuzije pli- nova	679
Tlakovi plinova u smjesi plinova — parcijalni tlakovi pojedinih plinova	680
Tlakovi plinova u vodi i tkivima	680
Tlak vodene pare	681
Difuzija plinova kroz tekućine — gradijent tlaka za difuziju	681
Difuzija plinova kroz tkiva	682
Sastav alveolnog zraka — njegov odnos prema atmosferskom zraku Brzina obnavljanja alveolnog zraka atmosferskim zrakom	682
Koncentracija i parcijalni tlak ki- sika u alveolama	683
Koncentracija i parcijalni tlak ugljičnog dioksida u alveolama	685
Izdahnuti zrak	685
Difuzija plinova kroz respiracijsku membranu	686
Faktori koji utječu na difuziju plinova kroz respiracijsku mem- branu	688
Difuzijski kapacitet respiracijske membrane	689
Učinak omjera ventilacija-perfu- zija na koncentraciju plinova u alveolama	691
Pojam »fiziološki šant« (kada je V/Q manji nego normalno)	692
Pojam »fiziološki mrtvi prostor«	692
Poremećaji omjera ventilacije prema perfuziji	693
Literatura	693

Transport kisika i ugljičnog dioksida krvju i tjelesnim tekućinama	695
Tlakovi kisika i ugljičnog dioksida u plućima, krvi i tkivima	695
Primanje kisika u krv plućnih kapilara	696
Transport kisika u arterijskoj krvi	696
Difuzija kisika iz kapilara u me- dastanicu tekućinu	697
Difuzija kisika iz kapilara u sta- nice	698
Difuzija ugljičnog dioksida iz sta- nica u tkivne kapilare i iz pluć- nih kapilara u alveole	698
Transport kisika u krvi	699
Reverzibilno spajanje kisika s he- moglobinom	699
Hemoglobin kao pufer za kisik	701

Pomak disocijacijske krivulje oksihemoglobina i njegovo značenje
Potrošak kisika u stanicama
Transport kisika u otopljenom stanju
Vezivanje hemoglobina s ugljičnim monoksidom

Transport ugljičnog dioksida u krvi
Kemijski oblici u kojima se prenosi ugljični dioksid u krvi
Krivulja disocijacije ugljičnog dioksida
Učinak reakcije između kisika i hemoglobina na transport ugljičnog dioksida — Haldaneov učinak
Promjena pH krvi tokom prijenosa ugljičnog dioksida
Omjer respiracijske izmjene

Literatura

42

Regulacija disanja

Centar za disanje
Dorzalna respiracijska skupina neurona
Pneumotaksijski centar — njegova funkcija u ograničavanju trajanja udisaja i u povećanju frekvencije disanja
Ograničavanje udisanja signalima zbog napuhanih pluća — Hering-Breuerov refleks napuhavanja
Ventralna respiracijska skupina neurona — njena funkcija u udisanju i izdisanju
Mogućnost da u donjem ponsu postoji »apneustični centar«

Kontrola cijelokupne aktivnosti dišnog centra

Kemijska kontrola disanja

Izravna kemijska kontrola aktivnosti centra za disanje pomoći ugljičnog dioksida i vodikovih iona

Reakcija kemosenzitivnih neurona na vodikove ione — primarni podražaj

Učinak ugljičnog dioksida u krvi na podraživanje kemosenzitivnog područja

Podraživanje kemosenzitivnog područja pomoći ugljičnog dioksida u cerebrospinalnom likvoru

Pomak disocijacijske krivulje oksihemoglobina i njegovo značenje	702	Kvantitativni učinci PCO_2 i koncentracije vodikovih iona u krvi na alveolnu ventilaciju	716
Potrošak kisika u stanicama	703	Sistem perifernih kemoreceptora za kontrolu disanja — uloga kisika u kontroli disanja	717
Transport kisika u otopljenom stanju	704	Kvantitativni učinak niskog PO_2 u krvi na alveolnu ventilaciju	718
Vezivanje hemoglobina s ugljičnim monoksidom	704	Zajedničko djelovanje PCO_2 , pH i PO_2 na respiracijsku aktivnost	721
Transport ugljičnog dioksida u krvi	705	Regulacija disanja u toku rada	721
Kemijski oblici u kojima se prenosi ugljični dioksid u krvi	706	Ostali faktori koji djeluju na disanje	724
Krivulja disocijacije ugljičnog dioksida	707	Poremećaji u kontroli disanja	725
Učinak reakcije između kisika i hemoglobina na transport ugljičnog dioksida — Haldaneov učinak	708	Depresija centra za disanje	725
Promjena pH krvi tokom prijenosa ugljičnog dioksida	708	Periodično disanje	726
Omjer respiracijske izmjene	708	Literatura	727

43

<i>Insuficijencija disanja — patofizijologija, dijagnoza, terapija kisikom</i>	729
Centar za disanje	710
Dorzalna respiracijska skupina neurona	710
Pneumotaksijski centar — njegova funkcija u ograničavanju trajanja udisaja i u povećanju frekvencije disanja	711
Ograničavanje udisanja signalima zbog napuhanih pluća — Hering-Breuerov refleks napuhavanja	712
Ventralna respiracijska skupina neurona — njena funkcija u udisanju i izdisanju	712
Mogućnost da u donjem ponsu postoji »apneustični centar«	712
Kontrola cijelokupne aktivnosti dišnog centra	713
Izravna kemijska kontrola aktivnosti centra za disanje pomoći ugljičnog dioksida i vodikovih iona	713
Reakcija kemosenzitivnih neurona na vodikove ione — primarni podražaj	713
Učinak ugljičnog dioksida u krvi na podraživanje kemosenzitivnog područja	714
Podraživanje kemosenzitivnog područja pomoći ugljičnog dioksida u cerebrospinalnom likvoru	714
Centri hiperkapnije na organizam	715
Lečenje različitih vrsta hipoksija kisikom	715
Opasnost od hiperkapnije za vrijeme liječenja kisikom	740
Apsorpcija zraka iz šupljine	740
Literatura	741

Fiziološki problemi u avijaciji, na velikim visinama i u svemiru

Djelovanje niskog tlaka kisika na organizam

Alveolni Po_2 na različitim visinama

Utjecaj udisanja čistog kisika na alveolni Po_2 na različitim visinama

Visina (»strop«) koja se može postići avionom bez uređaja za regulaciju tlaka ako se udiše zrak i ako se udiše kisik

Učinci hipoksije

Aklimatizacija na nizak Po_2

Prirodna aklimatizacija domorodaca na visokim planinama

Radna sposobnost na velikim visinama — efekt aklimatizacije

Kronična planinska bolest

Akutna planinska bolest i edem pluća na velikim visinama

Učinci sila akceleracije na organizam u avijaciji i u svemiru

Sile centrifugalnog ubrzanja

Učinci sila linearne akceleracije na organizam

Zamjećivanje ravnoteže i skretnja prilikom letenja na slijepo

Problemi temperature u avijacijskoj i u svemirskoj fiziologiji

Zračenje na velikim visinama i u svemiru

»Umjetno podneblje« u hermetičkom zatvorenom svemirskom brodu

Bestežinsko stanje u svemiru

Literatura

Fiziologija dubinskog ronjenja i drugih hiperbaričnih stanja

Djelovanje visokih parcijalnih tlakova na organizam

Dekompresija ronioca nakon izlaganja visokim tlakovima

Neki fizički problemi ronjenja

Aparati sa zračnim spremnicama za disanje pod vodom (SCUBA)

Posebni fiziološki problemi u podmornicama

Terapija kisikom pod povišenim tlakom

745
745
746
747
747
748
749
750
751
751
751
751
752
753
754
754
755
756
756
756
758
759
761
764
765
766
767

<i>Organizacija živčanog sustava, osnovne funkcije sinapsa</i>	771
Opći plan živčanog sustava	771
Senzorni dio — senzorni receptori	771
Motorni dio — efektori	772
Obrada informacija — »Integrativna« funkcija živčanog sustava	773
Pohranjivanje informacija — pamćenje	773
Tri glavne razine u funkciji srednjeg živčanog sustava	774
Razina ledne moždine	774
Razina nižih dijelova mozga	774
Razina viših dijelova mozga ili kortikalna razina	775
Usporedba živčanog sustava s elektronskim računalom	775
Sinapse središnjeg živčanog sustava	776
Vrste sinapsa — kemijske i električne	776
Fiziološka anatomija sinapse	777
Kemijska i fiziološka narav prijenosnih tvari	780
Kemijske tvari koje djeluju kao neurotransmiteri	780
Električna zbivanja za vrijeme ekscitacije neurona	782
Električna zbivanja prilikom inhibicije neurona	786
Presinaptička inhibicija	787
Sumacija postsinaptičkih potencijala	788
Posebne funkcije dendrita u podraživanju neurona	789
Odnos stanja ekscitacije neurona i učestalosti okidanja	791
Neke posebne značajke sinaptičkog prijenosa	792
Literatura	794
<i>Neuronski mehanizmi i sklopovi za obradu informacija</i>	795
Informacija, signali i impuls	795
Prijenos signala živčanim tračcima	796
Jakost signala	796
Prijenos i obrada signala u skupinama neurona	797

<i>47</i>	
<i>Neuronski mehanizmi i sklopovi za obradu informacija</i>	795
Informacija, signali i impuls	795
Prijenos signala živčanim tračcima	796
Jakost signala	796
Prijenos i obrada signala u skupinama neurona	797

Prekapanje signala u skupinama neurona	797	Zamjećivanje vibracije	825
Divergencija signala koji prolaze kroz skupine neurona	799	Skakljanje i svrbež	825
Konvergencija signala	799	Dvostruki sistem prijenosa mehanoreceptivnih somatskih osjetnih signala u središnji živčani sustav	825
Neuronski sklopovi koji uzrokuju i ekscitacijske i inhibicijske signale	800	Prijenos u sistemu dorzalna kolumna—lemnisk	826
Prijenos prostornog rasporeda kroz uzastopne skupine neurona	800	Anatomija sistema dorzalna kolumna—lemnisk	826
Producavanje trajanja signala u skupini neurona — »naknadno izbijanje«	802	Razdvajanje modaliteta osjeta na put dorzalna kolumna—lemnisk i na spinocervikalni put	828
Trajni izlaz signala iz skupine neurona	805	Prostorni raspored živčanih vlakana u sistemu dorzalna kolumna—lemnisk	828
Ritmični izlaz signala	806	Somatičko senzorička kora	829
Nestabilnost i stabilnost živčanih sklopova	807	Slojevi somatičko-senzorske kore i njihova funkcija	830
Inhibicijski sklopovi kao mehanizam za stabilizaciju funkcije živčanog sustava	807	Reprezentacija pojedinih osjeta u somatičko-senzoričkoj kori — Vertikalni stupci neurona	831
Sinaptički umor kao način stabilizacije živčanog sustava	807	Funkcije somatičko-senzoričkog područja I	813
Literatura	808	Somatičko-asocijacijska područja Značajke prijenosa sistemom dorzalna kolumna—lemnisk	832
		Osjet položaja	834
48		Prijenos anterolateralnim sistemom	836
<i>Osjetni receptori i osnovni mehanizmi njihova djelovanja</i>	810	Anatomija anterolateralnog puta	836
Vrste osjetnih receptora i osjetni podražaji što ih oni zamjećuju	810	Neki posebni aspekti senzorne funkcije	837
Različita osjetljivost receptora	812	Literatura	839
Modalitet osjeta—načelo »obilježene linije«	812	50	
Pretvaranje osjetnih podražaja u živčane impulse	812		
Lokalne struje na živčanim zavrsecima — receptorski potencijali	812	<i>Tjelesni osjeti: 2. bol, visceralna bol, glavobolja i toplinski osjeti</i>	840
Primjeri koji pokazuju funkciju receptora	813	Dvije vrste boli i njihove osobine — trenutačna i trajna bol	840
Adaptacija receptora	815	Metode mjerjenja percepcije boli	841
Psihička interpretacija jakosti podražaja	817	Receptori za bol i njihovo podraživanje	842
Procjena jakosti podražaja	818	Opseg oštećenja tkiva kao uzrok boli	842
Funkcionalna klasifikacija živčanih vlakana	819	Dva puta kojim se prenose bolni signali u središnji živčani sustav	843
Literatura	820	Sistem za kontrolu boli u mozgu i u leđnoj moždini (Analgezijski sistem)	846
		Sistem opijata u mozgu — endorfini i enkefalini	847
49		Inhibicija prijenosa boli u leđnoj moždini opipnim signalima	848
<i>Tjelesni osjeti: 1. mehanoreceptivni osjeti</i>	822	Prenijeta bol	848
Podjela somatskih osjetila	822	Prenijeta bol zbog refleksnog spazma mišića	849
Zamjećivanje i prijenos osjeta za opip	823	Visceralna bol	849
		Uzroci prave viscerale boli	849

Neosjetljivi unutrašnji organi	850	Unakrsni refleks ekstenzora	874
„Parijetalna“ bol zbog oštećenja unutrašnjih organa	850	Recipročna inhibicija i recipročna inervacija	874
Lokalizacija visceralne boli — „viscerálni“ i „parijetalni“ prijenosni putovi	850	Zamaranje refleksa, odskok	875
Visceralna bol iz pojedinih organa Neke kliničke abnormalnosti boli i drugih osjeta	852	Refleksi za stav tijela i hodanje	875
Hiperalgezija	853	Spinalni refleksi za stav tijela i hodanje	875
Talamički sindrom	853	Pokreti koračanja i hodanja	876
Herpes zoster	853	Refleks grebenja	877
Bolan tik	853	Spinalni refleksi koji uzrokuju mišićni spazam	877
Brown-Séquardov sindrom	854	Autonomni refleksi u lednoj moždini	878
Glavobolja	854	Presjecanje ledne moždine i spinalni šok	878
Glavobolja koja potječe iz unutrašnjosti lubanje	854	Literatura	879
Ekstrakranijske vrste glavobolje	856		
Toplinski osjeti	856		
Toplinski receptori i njihovo uzbuđivanje	856		
Prijenos toplinskih signala u životanom sustavu	858		
Literatura	859		

51

Motorne funkcije ledne moždine i spinalni refleksi

Organizacija ledne moždine za motorne funkcije	861	Motorne funkcije moždanog debla i bazalnih ganglija — retikulska formacija, vestibulski aparat, ravnoteža i refleksi iz moždanog debla	881
Spojevi među segmentima ledne moždine — Propriospinalna vlastiva	862	Retikulska formacija i podupiranje tijela protiv sile teže	881
Mišićni receptori — mišićna vretena i Golgijevi tetivni organi — njihova uloga u kontroli mišića	863	Pobudivanje antigravitacijskih mišića od strane produžene moždine — Decerebrirana životinja	883
Receptorska funkcija mišićnog vretena	863	Vestibulski osjeti i održavanje ravnoteže	884
Uzbuđivanje receptora mišićnog vretena	864	Vestibulski aparat	884
Refleks na istezanje (nazvan još i miotatski refleks)	864	Funkcija utrikula (vjerojatno i sakula) u održavanju statičke ravnoteže	887
Kontrola dužine mišića povratnom spregom — refleks na opterećenje	866	Kako semicirkularni kanali zamjećuju rotiranje glave	887
Prigušivačka funkcija dinamičkog i statičkog refleksa na istezanje	867	Vestibulski refleksi za stav tijela	889
Uloga mišićnog vretena u hotimičnoj motornoj aktivnosti	868	Vestibulski mehanizmi za stabiliziranje očiju i za nistagmus	889
Područja u mozgu koja nadziru gama-eferentni sistem	868	Ostali faktori za održavanje ravnoteže	890
Refleks na istezanje u kliničkoj praksi	869	Funkcije retikulske formacije i pojedinih jezgara moždanog debla u kontroli podsvjesnih, stereotipnih pokreta	890
Tetivni refleks	870	Bazalni gangliji — motorne funkcije	891
Refleks fleksora (refleks uklanjanja)	872	Fiziološka anatomija bazalnih ganglija — Neuronski spojevi	892

52

	872	Funkcija bazalnih ganglija	894
	872	Klinički sindromi uslijed oštećenja bazalnih ganglija	895
	872	Literatura	897

Kortikalna i cerebelarna kontrola motornih funkcija

- Motorna kora — primarna i premotorna područja
Topografska karta primarnog motornog područja

Suplementno motorno područje
Složeni pokreti izazvani podraživanjem premotornog područja
Živčani putovi koji vode u motornu koru i iz nje

Aferentna vlakna koja podražuju motornu koru

Eferentna vlakna iz motorne kore

Nukleus ruber i rubrospinalni trakt — njihov odnos prema piramidnom traktu

Ekstrapiramidni sistem

Podraživanje leđne moždine signalima iz primarne motorne kore i iz nukleusa rubera

Podraživanje motoneurona leđne moždine

Učinci oštećenja motorne kore — »moždana kap«

Mali mozak i njegove motorne funkcije

Anatomsko-funkcionalna područja malog mozga

Uzlazni putovi malog mozga

Izlazni signali malog mozga

Neuronski sklop malog mozga

Funkcija malog mozga u kontroli pokreta

Djelovanje malog mozga zajedno s lednom moždinom i moždanim debлом u nadziranju pokreta za stav tijela i održavanje ravnoteže

Odnosi između funkcije malog mozga i spinalnog refleksa na istezanje

Funkcija malog mozga u hotimičnoj kontroli mišića

Cerebelarna kontrola distalnih dijelova udova povratnom spregom kroz intermedijarnu zonu i nukleus interpozitus

Funkcija obimne lateralne zone cerebelarne hemisfere — funkcije »planiranja« i »vremenskog uskladljivanja«

Kliničke abnormalnosti malog mozga

Senzorna kontrola motornih funkcija povratnom spregom »Senzorni otisak« za kontrolu motorike

Uspostavljanje obrazaca brze motorike	923
Započinjanje hotimične motorne radnje	924
Literatura	924

Moždana kora i intelektualne funkcije mozga

- Fiziološka anatomija moždane kore

Funkcije nekih posebnih kortikalnih područja

Specifične funkcije primarnih senzornih područja

Senzorna asocijacijska područja

Interpretacijska funkcija stražnjeg gornjeg dijela sljepoočnog režnja — Wernickeovo područje (opće interpretacijsko područje)

Koncepcija dominantne hemisfere

Uloga govora u funkciji Wernickeova područja u intelektualnim funkcijama

Područje za prepoznavanje lica

Prefrontalna područja

Učinci uništenja prefrontalnih područja

Misli, svijest i pamćenje

Pamćenje i vrste pamćenja

Fiziološka osnova pamćenja

Mehanizam sekundarnog pamćenja — pojačanje sinaptičkog prijenosa

Konsolidacija pamćenja

Uloga posebnih dijelova mozga u procesu pamćenja

Analitičko djelovanje mozga

Uloga mozga u općenju

Funkcija korpusa kalozuma i prednje komisure u prijenosu misli, pamćenja i ostalih informacija u suprotnu hemisferu

Literatura

Aktivacija mozga — retikulski aktivacijski sustav i budnost, pažnja i pretraživanje pamćenja, moždani valovi, san, epilepsija

Retikulski aktivacijski sustav i njegova uloga u budnosti

Stimulacija retikulskog aktivacijskog sustava signalima iz drugih područja	949	Funkcija limbičkog sustava u nagradi i kazni	968
Budnost — njen odnos prema aktivaciji mozga	949	Bijes	970
Koma	949	Uloga hipotalamusa i ostalih limbičkih područja u spavanju, budnosti, boderosti i uzbudivanju	971
Posebni neuroniski sustavi retikulskog formacije	950	Posebne funkcije drugih dijelova limbičkog sustava	971
Opći talamokortikalni sustav — njegova vjerovatna funkcija u pažnji i pretraživanju skladišta pamćenja	951	Funkcije amigdaloidnih jezgara	971
Vjerojatni mehanizmi pažnje i pretraživanja u skladištu pamćenja	951	Funkcije hipokampusa	972
Moždani valovi	951	Funkcija limbičke kore	973
Podrijetlo različitih vrsta moždanih valova	952	Funkcija specifičnih kemijskih transmitterskih sustava u kontroli ponašanja	974
Učinak različitih stupnjeva moždane aktivnosti na osnovni ritam elektroencefalograma	952	Psihosomatski učinci sustava za kontrolu ponašanja	975
Primjena elektroencefalografije u klinici	953	Literatura	976
Spavanje	954		
Elektroencefalografske promjene u različitim stadijima budnosti i spavanja	954	57	
Sporovalno spavanje	955		
Rem-spavanje (paradoksnog spavanje, desinkronizirano spavanje)	955	<i>Autonomni živčani sustav; srž nadbubrežne žljezde</i>	977
Osnovne teorije spavanja	956	Opće ustrojstvo autonomnog živčanog sustava	977
Zivčani centri, neurotransmiteri i mehanizmi što mogu prouzročiti spavanje	956	Fiziološka anatomija simpatičkog živčanog sustava	978
Vjerojatni uzroci REM-spavanja	957	Funkcionalna anatomija parasympatičkog živčanog sustava	979
Ciklus spavanja — budnost	957	Osnovna obilježja funkcije simpatikusa i parasympatikusa	980
Fiziološki učinci spavanja	958	Kolinergična i adrenergična vlačna — lučenje acetil-kolina ili noradrenalina u postganglijskim neuronima	980
Epilepsija	958	Receptori efektorskih organa	981
Grand mal (veliki napadaj)	959	Ekscitacijski i inhibicijski učinci podraživanja simpatikusa i parasympatikusa	981
Petit mal (mali napadaj)	960	Učinci simpatičkog i parasympatičkog podraživanja pojedinih organa	983
Žarišna epilepsija	960	Funkcija moždine nadbubrežne žljezde	985
Literatura	961	Odnos između frekvencije podražaja i veličine učinka simpatikusa i parasympatikusa	986
	961	Simpatički i parasympatički »tonus«	987
	962	Denervacijska preosjetljivost organa inerviranih simpatikusom i parasympatikusom	987
	963	Autonomni refleksi	988
Funkcije mozga u ponašanju: limbički sustav, uloga hipotalamusa i nadzor nad vegetativnim funkcijama tijela	964	Ograničeno podraživanje organa simpatičkim i parasympatičkim sustavom u jednoj prilici i masovno podraživanje u drugoj	988
Hipotalamička kontrola vegetativnih i endokrinih funkcija	965	»Alarmsna ili stresna« reakcija simpatičkog živčanog sustava	989
Nadzor hipotalamusa nad hipofizom	966		
Uloga hipotalamusa i pridruženih limbičkih struktura u ponašanju	968		

56

Funkcije mozga u ponašanju: limbički sustav, uloga hipotalamusa i nadzor nad vegetativnim funkcijama tijela

Funkcionalna anatomija limbičkog sustava, njegov odnos s hipotalamusom	963
Hipotalamus, glavni izlazni put limbičkog sustava	964
Hipotalamička kontrola vegetativnih i endokrinih funkcija	965
Nadzor hipotalamusa nad hipofizom	966
Uloga hipotalamusa i pridruženih limbičkih struktura u ponašanju	968

Kontrola autonomnog živčanog sustava od strane leđne moždine, ponsa i mezencefalona	991
Farmakologija autonomnog živčanog sustava	992
Agenzi koji djeluju na adrenergične efektorske organe — simpatometski agensi	992
Sredstva koja djeluju na kolinergične efektorske organe	992
Sredstva koja podražuju postganglijske neurone — »nikotinski agensi«	993
Literatura	993

X

Posebna osjetila

58

Oko: I. Optika vida	997
Fizički principi optike	997
Lom svjetla	997
Primjena principa loma na leće	998
Žarišna daljina leće	999
Stvaranje slike konveksnom lećom	1000
Mjerenje lomne jakosti leće — dioptrija	1001
Optika oka	1001
Oko kao fotografski aparat	1001
Mehanizam akomodacije	1002
Otvor zjenice	1003
Greške loma	1004
Astigmatizam	1005
Ispravljanje optičkih abnormalnosti kontaktnim lećama	1007
Katarakta	1007
Oština vida	1007
Određivanje udaljenosti prednjele od oka — percepcija dubine	1008
Optički instrumenti	1009
Oftalmoskop	1009
Retinoskop	1010
Literatura	1010

59

Oko: II. Receptorska i živčana funkcija mrežnice	1012
Grada i funkcija sastavnih dijelova mrežnice	1012
Fotokemizam vida	1015

Vidni ciklus rodopsin-retinal i podraživanje štapića	1015
Podraživanje štapića pri razgradnji rodopsina	1017
Fotokemizam gledanja boja čunjicima	1018
Automatska regulacija osjetljivosti mrežnice — adaptacija na mrak i na svjetlo	1019
Stapanje treptavog svjetla u mrežnicu	1021
Gledanje boja	1021
Trikromaska teorija o zamjećivanju boja	1021
Sljepoča za boje	1022
Živčana funkcija mrežnice	1023
Organizacija živčanih elemenata mrežnice	1023
Podraživanje štapića i čunjica	1024
Podraživanje bipolarnih stanica	1025
Podraživanje i funkcija horizontalnih stanica	1025
Podraživanje i funkcija amakrinih stanica	1025
Podraživanje ganglijskih stanica	1026
Različite vrste signala koje ganglijske stanice odašilju kroz vidni živac	1026
Prijenos signala koji očrtavaju kontraste u vidnom prizoru — Uloga lateralne inhibicije	1026
Literatura	1028

60

Oko: III. Vidna funkcija mozga	1030
Vidni put	1030
Tri različite vrste ganglijskih stanica u mrežnici i njihove veze	1031
Funkcija korpusa genikulatuma laterale	1031
Funkcija primarne vidne kore	1032
Zapažanje crta i granica u primarnoj vidnoj kori	1032
Zapažanje usmjerenoosti crta i granica. Stupići (kolumnne) neuronu	1033
Analiza boja u vidnoj kori	1034
Percepcija svjetloće	1034
Učinak odstranjivanja primarne vidne kore	1035
Prijenos vidne informacije u druga područja kore velikog mozga Vidna polja, perimetrija	1035
Pokreti očiju i nadzor nad njima	1037
Fiksacijski pokreti očiju	1037
Fuzija (stapanje) vidnih slika	1040
Autonomni nadzor nad akomodacijom i otvorom zjenice	1041

Kontrola akomodacije (izoštravanje optičkog aparata)	1041
Nadzor nad promjerom zjenice	1042
Literatura	1043

Probavni sustav

63

61

Osjet sluha	1044
Bubnjić i sistem koščica	1044
Provodenje zvuka od bubnjića do pužnice	1044
Prijenos zvuka kroz kost	1046
Pužnica	1046
Funkcionalna anatomija pužnice	1046
Prijenos zvučnih valova u pužnici »putujući val«	1048
Funkcija Cortijevog organa	1050
Određivanje frekvencije zvuka — načelo »mjesta«	1051
Određivanje glasnoće zvuka	1052
Centralni slušni mehanizmi	1053
Slušni put	1053
Funkcija kore velikog mozga u osjetu sluha	1055
Opažanje smjera iz kojeg zvuk dolazi	1056
Centrifugalno provodenje impulsa iz središnjeg živčanog sustava	1057
Poremećaji sluha	1058
Vrste gluhoće	1058
Literatura	1059

62

Kemijski osjeti — okus i miris	1060
Osjet okusa	1060
Primarni osjeti okusa	1060
Prag za okus	1062
Okusni pupoljak i njegova funkcija	1062
Prijenos okusnih signala u središnji živčani sustav	1064
Posebna svojstva osjeta okusa	1065
Osjet mirisa	1066
Njušna membrana	1066
Podraživanje njušnih stanica	1066
Prijenos njušnih signala u središnji živčani sustav	1068
Literatura	1070

Gibanje hrane kroz probavni sustav	1073
Opća načela crijevne pokretljivosti	1074
Značajke želučanih sekreta	1074
Električna aktivnost gastrointestinalnoga glatkog mišića	1075
Inervacija crijeva — crijevni živčani sustav	1077
Autonomna kontrola gastrointestinalnog sustava	1077
Hormonska kontrola motiliteta probavnog sustava	1079
Vrste kretanja u probavnom sustavu	1079
Kretnje miješanja	1079
Propulzivne kretnje — peristaltika	1079
Peristaltika u čovjeka koji gladije — putujući mioelektrični motorni kompleks	1080
Uzimanje hrane	1081
Žvakanje	1081
Gutanje	1082
Funkcija donjeg jednjakovog sfinktera (gastroezofagusnog sfinktera)	1084
Motorne funkcije želuca	1035
Skladišna funkcija želuca	1085
Miješanje i potiskivanje hrane u u želucu — temeljni električni ritam želuca	1085
Pražnjenje želuca	1086
Regulacija pražnjenja želuca	1037
Želučani čimbenici koji potiču njegovo pražnjenje	1037
Dvanaesnični čimbenici koji koče pražnjenje	1088
Sažetak o kontroli pražnjenja želuca	1089
Kretnje tankog crijeva	1089
Kontrakcije miješanja (segmentacijske kontrakcije)	1089
Kretnje potiskivanja	1090
Pokreti koje uzrokuje muskulitis mukoze i mišićna vlakna crijevnih resica	1091
Funkcija ileocekalnog zaliska	1091
Kretnje debelog crijeva	1092
Defekacija	1093
Drugi autonomni refleksi koji utječu na aktivnost crijeva	1095
Literatura	1095

Sekrečijske funkcije probavnog sustava

Opća načela lučenja u probavnom sustavu	1097
Anatomské vrste žlijezda	1097
Osnovni mehanizmi podraživanja gastrointestinalnih žlijezda	1097
Osnovni mehanizam lučenja žlijezdanih stanica	1098
Važnost sluzi za podmazivanje i zaštitu sluznice probavnog sustava	
Lučenje sline	1100
Lučenje u jednjaku	1100
Lučenje u želucu	1103
Značajke želučanih sekreta	1103
Regulacija lučenja u želucu živčanim i hormonskim mehanizmima	1103
Vagusna stimulacija želučane sekrecije	1105
Stimulacija želučanog lučenja gastrinom	1106
Uloga histamina u kontroli želučanog lučenja	1106
Kemijski sustav gastrina i drugih gastrointestinalnih hormona	1107
Tri faze želučane sekrecije	1107
Kočenje želučane sekrecije crijevnim čimbenicima	1108
Lučenje gušterače	1109
Regulacija lučenja gušterače	1109
Lučenje žući i funkcija žučnog sustava	1111
Funkcionalna anatomija lučenja žući	1113
Funkcija žučnih soli	1113
Lučenje kolesterola i stvaranje žučnih kamenaca	1115
Lučenje tankog crijeva	1116
Lučenje sluzi iz Brunnerovih žlijezda i mukoznih stanica crijevne sluznice	1117
Lučenje crijevnih probavnih sokova — Lieberkühnove kripte	1117
Regulacija lučenja tankog crijeva	
Lučenje debelog crijeva	1119
Literatura	1120

Probava i apsorpcija u gastrointestinalnom sustavu

Probava pojedinih vrsta hrane	1122
Probava ugljikohidrata	1123

Probava masti	1124
Probava bjelančevina	1126
Temeljna načela apsorpcije u gastrointestinalnom sustavu	1127
Anatomska baza apsorpcije	1127
Apsorpcija u tankom crijevu	1129
Apsorpcija vode	1129
Apsorpcija iona	1129
Apsorpcija hranjivih sastojaka	1131
Apsorpcija ugljikohidrata	1131
Apsorpcija bjelančevina	1132
Apsorpcija masti	1133
Apsorpcija u debelom crijevu — stvaranje fecesa	1135
Literatura	1135

99

Fiziologija gastrointestinalnih poremećaja	1137
Poremećaji gutanja i jednjaka	1137
Želučani poremećaji	1138
Peptički ulkus	1139
Poremećaji tankog crijeva	1141
Poremećaji funkcije debelog crijeva	
Opstipacija	1142
Proljev	1143
Paraliza defekacije pri ozljeda ma ledne moždine	1144
Opći poremećaji rada probavnog sustava	1144
Povraćanje	1144
Mučnina	1145
Gastrointestinalna opstrukcija	1145
Plinovi u probavnom sustavu i flatus	1146
Literatura	1147

XII

Metabolizam i regulacija temperature

67

Metabolizam ugljikohidrata i tvorba adenozin-trifosfata	1151
Oslobadanje energije iz hrane i pojam »slobodna energija«	1151
Uloga adenozin-trifosfata (ATP) u metabolizmu	1152
Središnja uloga glukoze u metabolizmu ugljikohidrata	1152
Prijenos glukoze kroz staničnu membranu	1153

Inzulin olakšava prijenos glukoze	1153
Fosforilacija glukoze	1154
Pohranjivanje glikogena u jetri i mišićima	1154
Glikogenaza	1154
Glikogenoliza	1154
Oslobađanje energije iz molekule glukoze glikolitskim putem	1155
Glikoliza i tvorba pirogroždane kiseline	1155
Prijetvorba pirogroždane kiseline u acetil-koenzim A	1156
Ciklus limunske kiseline	1156
Tvorba adenozin-trifosfata oksidativnom fosforilacijom	1158
Mehanizam kemijske osmoze u mitohondrijima	1158
Sažetak o stvaranju ATP tijekom razgradnje glukoze	1159
Kontrola glikoze i oksidacije pomoći ATP i ADP	1160
Oslobađanje energije pri nedostatku kisika — »anaerobna glikoliza«	1160
Oslobađanje energije iz glukoze fosfoglukonatnim putem	1161
Prijetvorba glukoze u glikogen ili mast	1162
Tvorba ugljikohidrata iz bjelančevina i masti — »glukoneogeneza«	1162
Glukoza u krvi	1163
Literatura	1163

68

Metabolizam lipida	1164
Prijenos lipida krvlju	1165
Prijenos iz probavnog trakta — hilomikrona	1165
Prijenos masnih kiselina u spoju s albuminom — »slobodne masne kiseline«	1165
Lipoproteini	1166
Skladišta masti	1166
Masno tkivo	1166
Jetrni lipidi	1167
Korištenje triglicerida za energiju i stvaranje adenozin-trifosfata (ATP)	1167
Tvorba acet-octene kiseline u jetri i njen prijenos krvlju	1169
Tvorba triglicerida iz ugljikohidrata	1170
Tvorba triglicerida iz bjelančevina	1171
Regulacija oslobađanja energije iz triglicerida	1171
Gojaznost	1172
Fosfolipidi i kolesterol	1172
Fosfolipidi	1172
Kolesterol	1173

Gradijevne funkcije fosfolipida i kolesterol-a u stanici — posebno u membranama	1174
Ateroskleroza	1175
Eksperimentalna ateroskleroza u životinja	1175
Ateroskleroza u čovjeka	1175
Sažetak o čimbenicima koji uzrokuju aterosklerozu	1176
Literatura	1176

69

Metabolizam bjelančevina	1179
Osnovna svojstva bjelančevina	1179
Aminokiseline	1179
Prijenos i pohranjivanje aminokiselina	1181
Aminokiseline u krvi	1181
Pohranjivanje aminokiselina u stanicama u obliku bjelančevina	1182
Metaboličke uloge bjelančevina plazme	1182
Esencijalne i neesencijalne aminokiseline	1183
Upotreba bjelančevina za energiju	1184
Obvezatna razgradnja bjelančevina	1185
Hormonska regulacija metabolizma bjelančevina	1185
Literatura	1186

70

Jetra kao organ	1188
Funkcionalna anatomija jetre	1188
Funkcija vaskularnog sistema jetre	1189
Otjecanje limfe iz jetre	1190
Sistem tkivnih makrofaga jetre	1190
Metaboličke funkcije jetre	1190
Metabolizam ugljikohidrata	1190
Metabolizam masti	1191
Metabolizam bjelančevina	1191
Ostale metaboličke funkcije jetre	1192
Izljučivanje bilirubina u žuč	1192
Literatura	1195

71

Energetika i intenzitet metabolizma	1196
Važnost adenozin-trifosfata (ATP) u metabolizmu	1196

Kreatin-fosfat kao zaliha energije i kao pufer za koncentraciju ATP	1197
Odnos anaerobne i aerobne energije	1198
Sažetak o korišćenju energije u stanicama	1199
Kontrola oslobadanja energije u stanicama	1199
Intenzitet metabolizma	1200
Merenje intenziteta metabolizma	1201
Faktori koji utječu na intenzitet metabolizma	1202
Intenzitet bazalnog metabolizma	1204
Literatura	1205

72

Temperatura tijela, regulacija temperature i vrućica	1206
Izolacijski sistem tijela	1207
Dotok krvi u kožu i dovođenje topline iz unutrašnjosti tijela	1207
Ravnoteža između stvaranja i izdavanja topline	1208
Izdavanje topline	1208
Znojenje i regulacija znojenja autonomnim živčanim sistemom	1210
Regulacija temperature tijela — »hipotalamični termostat«	1212
Zamjećivanje temperature tijela hipotalamičnim termostatom — Uloga preoptičke regije	1213
Zamjećivanje temperature receptorima u koži i dubokim tkivima	1213
Integriranje temperaturnih signala u stražnjem hipotalamusu	1214
Neuronski efektorski mehanizmi koji povećavaju ili smanjuju temperaturu tijela	1214
Mehanizmi za smanjenje temperature	1214
Mehanizmi za povećanje temperature	1215
Koncepcija »razine podešenosti« za kontrolu temperature	1216
Učinak temperature kože i dubokih tkiva na razinu podešenosti	1217
Kontrola temperature tijela po-našanjem	1218
Lokalni kožni refleksi	1218

Poremećaji u regulaciji tjelesne temperature	1219
Vrućica	1219
Promjena podešenosti hipotalamičkog termostata u febrilnim bolestima — Učinak pirogena	1219
Karakteristike febrilnih stanja	1220
Toplinski udar	1221
Izlaganje tijela velikoj hladnoći	1221
Literatura	1222

73

Ravnoteža u prehrani, regulacija uzimanja hrane, gojaznost i gladovanje; vitamini i minerali	1224
Ravnoteža u prehrani	1224
Energijska vrijednost hrane	1224
Kliničke i eksperimentalne metode za određivanje metaboličkog utroška bjelanjčevina, ugljikohidrata i masti	1226
Regulacija uzimanja hrane	1227
Zivčani centri koji reguliraju uzimanje hrane	1227
Faktori koji reguliraju uzimanje hrane	1228
Gojaznost (pretilost)	1230
Poremećena regulacija uzimanja hrane kao uzrok pretilosti	1230
Liječenje gojaznosti	1232
Pothranjenost	1232
Gladovanje	1232
Vitamini	1233
Vitamin A	1233
Tijamin (vitamin B)	1234
Nijacin	1234
Riboflavin (vitamin B ₂)	1235
Vitamin B ₁₂	1236
Folna kiselina (pteroil-glutaminska kiselina)	1236
Piridoksin (vitamin B ₆)	1237
Pantotenska kiselina	1237
Askorbinska kiselina (vitamin C)	1237
Vitamin D	1238
Vitamin E	1238
Vitamin K	1239
Metabolizam minerala	1239
Literatura	1240

Uvod u endokrinologiju	1245
Priroda hormona	1245
Pregled važnih endokrinih žlijezda i njihovih hormona	1246
Kemijska priroda hormona	1248
Pohranjivanje i lučenje hormona	
Kontrola veličine lučenja hormona — Uloga negativne povratne sprege	1248
Hormonski receptori i njihova aktivacija	1249
Mehanizam djelovanja hormona	1250
Mehanizam cikličkog AMP u kontroli stanične funkcije — »drugi glasnik« hormonskog djelovanja	1251
Djelovanje steroidnih hormona na gene i sintezu proteina	1253
Djelovanje hormona štitnjače na staničnu jezgru	1254
Mjerjenje koncentracije hormona u krvi	1254
Radioimunotest	1254
Metabolički klirens hormona	1255
Veličina lučenja hormona	1255
Literatura	1255

Hormoni hipofize i njihova kontrola hipotalamusom

Hipofiza — odnos hipofize i hipotalamus	1257
Vrste stanica u adenohipofizi	1257
Hipotalamus kontrolira lučenje hormona hipofize	1258
Hipotalamičko-hipofizni portalni sistem	1259
Funkcije hormona rasta	1259
Djelovanje hormona rasta na rast	1261
Metabolički učinci hormona rasta	
Uloga hormona rasta u pospješivanju odlaganja proteina	1262
Djelovanje hormona rasta kojim se pospješuje iskorištavanje masti za energiju	1263
Učinak hormona rasta na metabolizam ugljikohidrata	1263
Stimulacija rasta hrskavice i kosti — uloga somatomedina	1264
Regulacija sekrecije hormona rasta	1265
Uloga hipotalamus, hormona koji oslobađa hormon rasta i somatostatina u nadzoru nad sekrecijom hormona rasta	1266
Poremećaji sekrecije hormona rasta	1267
Neurohipofiza — odnos neurohipofize i hipotalamus	1269
Kemijska priroda antidiuretskog hormona (vazopresina) i oksitocina	1270
Funkcija antidiuretskog hormona	
Regulacija stvaranja ADH	1270
Ostala djelovanja ADH	1272
Oksitocin	1272
Literatura	1273

Metabolički hormoni štitnjače	1275
Stvaranje i lučenje hormona štitnjače	1275
Potreba joda za stvaranje tiroksina	1276
Pumpa za jodid	1276
Tireoglobulin i kemijsam sinteze tiroksina i trijod-tironina	1276
Oslobađanje tiroksina i trijod-tironina iz tireoglobulina	1278
Transport tiroksina i trijod-tironina u tkiva	1278
Funkcije hormona štitnjače u tkivima	1279

Opće povećanje metabolizma	1280
Učinak hormona štitnjače na rast	1281
Učinci hormona štitnjače na posebne procese u organizmu	1281
Regulacija sekrecije hormona štitnjače	1283
Hipotalamus kao regulator sekrecije TSH iz adenohipofize — hormon koji oslobađa tireotropin (TRH)	1284
Hormoni štitnjače inhibiraju sekreciju TSH iz adenohipofize — regulacija lučenja iz štitnjače mehanizmom povratne sprege	1285
Antitireoidne tvari	1286
Bolesti štitnjače	1287
Hipertireoza	1287
Simptomi hipertireoze	1287
Hipotireoza	1288
Kretenizam	1290
Literatura	1290

Hormoni kore nadbubrežne žlijezde

Kemizam sekrecije iz kore nadbubrežne žlijezde

Mineralokortikoidi

Glukokortikoidi

Funkcije mineralokortikoida — aldosteron

Učinci aldosterona na bubreg

Učinci aldosterona na znojnice, na slinovnice i na apsorpciju iz crijeva

Mehanizam djelovanja aldosterona u stanici

Regulacija sekrecije aldosterona

Funkcije glukokortikoida

Učinci kortizola na metabolizam ugljikohidrata

Učinci kortizola na metabolizam bjelančevina

Učinci kortizola na metabolizam masti

Ostali učinci kortizola

Uloga kortizola u pojedinim vrstama stresa

Protuupalno djelovanje kortizola

Regulacija sekrecije kortizola — adrenokortikotropni hormon (ACTH)

Sažetak o kontrolnom sistemu

Sekrecija MSH, lipotropina i endorfina zajedno sa sekrecijom ACTH

Adrenalni androgeni

Poremećaji u sekreciji kore nadbubrežne žlijezde

Hipoadrenokorticizam — Addisnova bolest

Hiperadrenokorticizam — Cushin-gov sindrom

Primarni aldosteronizam

Adrenogenitalni sindrom

Literatura

1292

1293

1294

1294

1295

1295

1297

1297

1298

1300

1300

1301

1302

1303

1303

1303

1305

1307

1308

1308

1309

1309

1310

1311

1312

1312

Inzulin ne djeluje na uzimanje i iskorištanje glukoze u mozgu

1319

Djelovanje inzulina na metabolizam ugljikohidrata u drugim stanicama

1319

Djelovanje inzulina na metabolizam masti

1319

Učinak viška inzulina na sintezu i pohranjivanje masti

1319

Kad nema inzulina, mast se pojačano iskorištava u metabolizmu

1320

Učinak inzulina na metabolizam bjelančevina i na rast

1322

Nadzor nad lučenjem inzulina

1324

Ostali faktori koji podražuju ljučenje inzulina

1325

Uloga inzulina u »skretanju« metabolizma od ugljikohidrata na lipide i obratno

1325

Glukagon i njegove funkcije

1326

Učinci na metabolizam glukoze

1326

Ostali učinci glukagona

1327

Regulacija sekrecije glukagona

1327

Somatostatin i inhibicija sekrecije glukagona i inzulina

1328

Pankreasni polipeptid

1328

Sažetak o regulaciji glukoze u krvi

1329

Šećerna bolest

1330

Patološka fiziologija šećerne bolesti

1330

Funkcionalna dijagnoza dijabetesa

1331

Lečenje dijabetesa

1332

Dijabetička koma

1333

Hiperinzulinizam

1333

Literatura

1334

Paratiroidni hormon, kalcitonin, metabolizam kalcija i fosfata, vitamin D, kosti i zubi

1336

Kalcij i fosfat u izvanstaničnoj tekućini i plazmi — funkcija vitamina D

1336

Apsorpcija i izlučivanje kalcija i fosfata

1336

Vitamin D i njegova uloga u apsorpciji kalcija i fosfata

1337

Kalcij u plazmi i u međustaničnoj tekućini

1338

Anorganski fosfat u izvanstaničnoj tekućini

1340

Učinci promjena koncentracije kalcija i fosfata u tjelesnim tekućinama

1340

Kosti — odnos prema kalciju i fosfatima u izvanstaničnoj tekućini

1341

Inzulin, glukagon i šećerna bolest

1314

1315

1316

1316

1316

1317

Inzulin pospješuje metabolizam glukoze u mišiću

Precipitacija i apsorpcija kalcija i fosfata u kosti — ravnoteža s izvanstaničnom tekućinom	1342	Sperma	1365
Izmjenjivi kalcij	1343	Poremećaji spermatogeneze i plodnost muškarca	1365
Odlaganje i apsorpcija kosti — pregradnja kosti	1344	Spolni čin muškarca	1367
Paratireoidni hormon	1345	Zivčani podražaj za obavljanje spolnog čina	1367
Učinak paratireoidnog hormona na koncentraciju kalcija i fosfata u izvanstaničnoj tekućini	1346	Stadiji u spolnom činu muškarca	1368
Djelovanje paratireoidnog hormona na apsorpciju kalcija i fosfata iz kosti	1347	Testosteron i drugi muški spolni hormoni	1369
Učinak paratireoidnog hormona na izlučivanje fosfata i kalcija putem bubrega	1348	Lučenje, metabolizam i kemizam muškog spolnog hormona	1369
Učinak paratireoidnog hormona na apsorpciju kalcija i fosfata u crijevima	1348	Djelovanje testosterona	1370
Djelovanje vitamina D na kost i njegov odnos prema aktivnosti paratireoidnog hormona	1349	Učinci testosterona u doba fetusnog razvoja	1371
Kontrola lučenja paratireoidnog hormona koncentracijom kalcijskih iona	1349	Učinak testosterona na razvoj primarnih i sekundarnih spolnih oznaka u odrasla muškarca	1371
Kalcitonin	1350	Osnovni intracelularni mehanizam djelovanja testosterona	1373
Učinak koncentracije kalcija u plazmi na lučenje kalcitonina	1351	Gonadotropni hormoni (FSH i LH) u kontroli spolnih funkcija muškaraca	1373
Sveukupna regulacija koncentracije kalcijskih iona	1352	Regulacija lučenja LH i FSH iz hipofize hipotalamusom	1374
Disfunkcije paratireoidne žlijezde i bolesti kostiju	1353	Pubertet i regulacija početka puberteta	1375
Hipoparatiroidizam	1353	Poremećaji spolnih funkcija muškaraca	1376
Hiperparatiroidizam	1353	Prostata i njeni poremećaji	1376
Rahitis	1355	Hipogonadizam muškaraca	1376
Osteomalacija	1355	Tumori testisa i hipergonadizam u muškaraca	1377
Osteoporozra	1355	Epifiza — kontrola sezonskih varijacija plodnosti	1377
Fiziologija zuba	1356	Literatura	1378
Funkcija pojedinih dijelova zuba	1356		
Denticija	1357		
Izmjena minerala u zubima	1358		
Anomalije zuba	1358		
Literatura	1359		

81

Fiziologija žene prije trudnoće i ženski spolni hormoni	1380
Funkcionalna anatomija ženskih spolnih organa	1380
Hormonski sustav žene	1381
Mjesecični ovarijski ciklus i funkcija gonadotropnih hormona	1381
Gonadotropni hormoni	1382
Rast folikula — funkcija hormona koji stimulira folikule (FSH)	1382
Ovulacija	1384
Žuto tijelo — »luteinska« faza ovarijskog ciklusa	1385
Sažetak	1386
Funkcije ovarijskih hormona — estradiola i progesterona	1386
Kemizam spolnih hormona	1386
Funkcija estrogena — učinci na primarne i sekundarne spolne osobine	1388

Raspodne i hormonske funkcije muškarca	1360
Spermatogeneza	1361
Stadiji spermatogeneze	1361
Sertolijeve stanice — uloga u spermatogenesi	1362
Hormoni koji stimuliraju spermatogenezu	1363
Dozrijevanje spermija u epididimisu	1363
Funkcija sjemenih mjeđurića	1364
Funkcija prostate	1364

Funkcije progesterona	1390
Endometrijski ciklus i menstruacija	1391
Regulacija mješevnog ritma u žene — međudjelovanje hormona jajnika, hipotalamus i adenohipofize .	1392
Povratna oscilacija u sustavu hipotalamus — hipofiza — jajnik .	1394
Anovulacijski ciklusi — spolni ciklusi u pubertetu	1395
Pubertet i menarhe	1395
Menopauza	1396
Poremećaji lučenja jajnika	1396
Spolni čin žene	1397
Plodnost žene	1398
Literatura	1400

82

Trudnoća i laktacija	1401
Dozrijevanje jajne stanice	1401
Transport, oplodnja i implantacija jajašca u razvoju	1401
Transport kroz jajovod	1403
Implantacija zigote u maternici .	1403
Rana prehrana embrija u maternici	1404
Funkcija placente	1404
Razvojna i funkcionalna anatomija placente (posteljice)	1404
Propusnost placentne membrane .	1405
Hormoni u trudnoći	1407
Ljudski korionski gonadotropin — održavanje žutog tijela i sprečavanje menstruacije	1408
Lučenje estrogena iz posteljice .	1409
Lučenje progesterona iz posteljice	1409
Ljudski korionski somatotropin	1410
Ostali hormoni u trudnoći	1410
Reakcija tijela trudnice na trudnoću	1411
Prirast tjelesne mase trudnice	1411
Metabolizam u trudnoći	1411
Promjene u cirkulacijskom sistemu trudnice	1412
Disanje trudnice	1412
Funkcija mokraćnog sistema trudnice	1413
Amnionska tekućina i njeno stvaranje	1413
Preeklampsija i eklampsija	1413
Porodaj	1413

Povećana podražljivost maternice uoči porođaja	1413
Početak trudova — teorija o pozitivnoj povratnoj sprezi	1414
Kontrakcija trbušnih mišića za vrijeme porođaja	1416
Mehanika porođaja	1416
Odvajanje i porođaj placente .	1416
Porođajni bolovi	1417
Involucija uterusa	1417
Laktacija	1417
Razvoj dojki	1417
Pobuđivanje laktacije — prolaktin	1417
Naviranje mlijeka — funkcija oksitocina	1419
Mlijeko i metaboličko opterećenje majke laktacijom	1419
Literatura	1420

83

Osobitosti fiziologije fetusa i novorođenčeta	1422
Rast i funkcionalni razvoj fetusa .	1422
Razvoj organskih sistema	1423
Cirkulacijski sistem	1423
Dišni sistem	1423
Zivčani sistem	1423
Gastrointestinalni trakt	1423
Bubrezi	1423
Metabolizam fetusa	1424
Prilagođavanje novorođenčeta na izvanmaterični život	1425
Početak disanja	1425
Prilagođavanje cirkulacije prilikom rođenja	1426
Prehrana novorođenčeta	1428
Posebni funkcionalni problemi u novorođenčeta	1428
Posebni problemi nedonošadi	1431
Nedozrelost nedonošena djeteta .	1432
Nestabilnost kontrolnih sistema u nedonoščeta	1432
Opasnost od sljepoće novorođenčeta zbog terapije kisikom	1432
Rast i razvoj djeteta	1432
Razvoj ponašanja	1433
Literatura	1433

<i>Fiziologija sporta</i>	1437	Oporavak metaboličkih sustava u mišićima nakon mišićnog rada	1441
Žene i muškarci sportaši . .	1437	Korištenje hranjivih tvari tije- kom mišićnog rada	1443
Mišići tijekom rada	1438	Djelovanje sportskog treninga na mišice i njihov učinak . .	1440
Sila, snaga i izdržljivost mišića .	1438	Mišićna vlakna koja se brzo i sporo kontrahiraju	1444
Metabolički sustavi u mišićima ti- jekom rada	1439	Disanje pri mišićnom radu	1445
Sustav fosfagena	1439	Kardiovaskularni sustav tijekom mišićnog rada	1447
Sustav glikogen-mlječna kise- lini	1440	Tjelesna toplina tijekom mišićnog rada	1449
Aerobni sustav	1440	Tjelesne tekućine i soli tijekom mi- šićnog rada	1450
Vrste sportova koje koriste po- jedine energijske sustave . . .	1441	Sportaši i stimulacijska sredstva .	1450
		Literatura	1451
		Index	1453